



Crna Gora
Vlada Crne Gore



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	08.07	2024	GOD.
1 KLASIFIKACIONI BROJ:	24-2/24-5		
VEZA:			
EPA:	293 XXVIII		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

Br: 08-040/24-3165/4

21. jun 2024. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 13. juna 2024. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU CRNE GORE I EVROPSKE UNIJE O OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA KOJE SPROVODI EVROPSKA AGENCIJA ZA GRANIČNU I OBALSKU STRAŽU U CRNOJ GORI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20 i 65/21), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **DANILO ŠARANOVIĆ**, ministar unutrašnjih poslova i **JOVANA MIJOVIĆ**, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s.r.

PREDLOG

**ZAKON
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA
IZMEĐU CRNE GORE I EVROPSKE UNIJE
O OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA KOJE SPROVODI
EVROPSKA AGENCIJA ZA GRANIČNU I OBALSKU STRAŽU
U CRNOJ GORI**

Član 1

Potvrđuje se Sporazum između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori, potpisan 16. maja 2023. godine u Briselu, u originalu na crnogorskom i engleskom jeziku.

Član 2

Tekst Sporazuma iz člana 1 ovog zakona, u originalu na crnogorskom i engleskom jeziku glasi:

**SPORAZUM
IZMEĐU CRNE GORE I EVROPSKE UNIJE
O OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA KOJE SPROVODI
EVROPSKA AGENCIJA ZA GRANIČNU I OBALSKU STRAŽU
U CRNOJ GORI**

CRNA GORA

i,

EVROPSKA UNIJA

u daljem tekstu pojedinačno „Strana” ili zajedno „Strane”,

S OBZIROM NA TO DA mogu nastupiti situacije u kojima Evropska Agencija za graničnu i obalsku stražu („Agencija”) koordinira operativnom saradnjom između država članica Evropske unije i Crne Gore, između ostalog i na teritoriji Crne Gore,

S OBZIROM NA TO DA bi trebalo uspostaviti pravni okvir u obliku sporazuma o statusu za slučajeve u kojima će članovi tima koje raspoređi Agencija imati izvršna ovlaštenja na teritoriji Crne Gore,

S OBZIROM NA TO DA se sporazumom o statusu može predvidjeti da Agencija uspostavi područne kancelarije na teritoriji Crne Gore kako bi se olakšala i poboljšala koordinacija operativnih aktivnosti i obezbijedilo efikasno upravljanje ljudskim i tehničkim resursima Agencije,

UZIMAJUĆI U OBZIR visok nivo zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori i Evropskoj uniji,
UZIMAJUĆI U OBZIR da je Crna Gora ratifikovala Konvenciju br. 108 Savjeta Evrope od 28. januara 1981. godine, o zaštiti pojedinaca u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka i njen Dodatni protokol,

IMAJUĆI U VIDU da su poštovanje ljudskih prava i demokratskih principa osnovna načela koja uređuju saradnju između strana,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Crna Gora ratifikovala Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda od 4. novembra 1950. godine, i da prava koja su u njoj navedena odgovaraju onima u Povelji Evropske unije o osnovnim pravima,

UZIMAJUĆI U OBZIR da bi sve operativne aktivnosti Agencije na teritoriji Crne Gore trebalo u potpunosti poštovati osnovna prava i međunarodne sporazume čije su strane Evropska unija, njene države članice i/ili Crna Gora,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su sva lica koja učestvuju u operativnoj aktivnosti dužna da održavaju najviše standarde integriteta, etičkog ponašanja, profesionalnosti i poštovanja osnovnih prava, kao i da ispunjavaju obaveze koje su im nametnute odredbama operativnog plana i kodeksa ponašanja Agencije,

ODLUČILE SU DA SKLOPE OVAJ SPORAZUM:

Oblast primjene

Član 1

1. Ovim Sporazumom uređuju se sva pitanja potrebna za raspoređivanje timova za upravljanje granicama iz stalnog korpusa evropske granične i obalske straže u Crnu Goru u vezi s kojima članovi tima mogu izvršavati izvršna ovlašćenja.

2. Raspoređivanje iz stava 1 može se vršiti na teritoriji Crne Gore.

Podložno obavezama strana prema pravu mora, a posebno Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine, operativne aktivnosti mogu se odvijati i u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Crne Gore. Operativne aktivnosti koje se sprovode prema ovom Sporazumu ne utiču na obaveze traganja i spašavanja koje proizlaze iz prava mora, posebno Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine, Međunarodne Konvencije o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. godine i Međunarodne konvencije o traganju i spašavanju na moru iz 1979. godine.

3. Ni ovaj Sporazum ni bilo koji akt koji su strane izvršile u njegovoj implementaciji ili koji je izvršen u ime strana, uključujući uspostavljanje operativnih planova ili učešće u prekograničnim operacijama, ne utiču na status i razgraničenje državnih teritorija relevantnih država članica Evropske unije i Crne Gore u okviru međunarodnog prava.

Definicije

Član 2

Za potrebe ovog Sporazuma primjenjuju se sljedeće definicije:

- (1) „Agencija” znači Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu osnovana Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2019/1896¹ ili bilo kojom njenom izmjenom;
- (2) „operativna aktivnost” znači zajednička operacija ili brza intervencija na granicama;
- (3) „granična kontrola” znači aktivnost koja se obavlja na granici, u skladu sa i za potrebe ovog Sporazuma, kao odgovor isključivo na namjeru prelaska ili čin prelaska te granice, bez obzira na bilo koji drugi faktor, a koja se sastoji od graničnih provjera i kontrola granice te procjene prijetnji unutrašnjoj bezbjednosti državne granice;
- (4) „izvršna ovlašćenja” znači ovlašćenja potrebna za obavljanje zadataka potrebnih za kontrolu državne granice koji se izvršavaju na teritoriji Crne Gore u toku operativne aktivnosti kako je navedeno u operativnom planu;
- (5) „operativni plan” znači plan na osnovu kojeg se sprovode operativne aktivnosti kako je predviđeno članovima 38 i 74 Regulative (EU) 2019/1896;
- (6) „stalni korpus evropske granične i obalske straže” znači stalni korpus evropske granične i obalske straže iz člana 54 Regulative (EU) 2019/1896;
- (7) „timovi za upravljanje granicom” znači timovi formirani od stalnog korpusa evropske granične i obalske straže koje treba rasporediti tokom zajedničkih operacija i brzih graničnih intervencija na vanjskim granicama u državama članicama i trećim zemljama;
- (8) „savjetodavni forum” znači savjetodavno tijelo osnovano od strane Agencije u skladu sa članom 108 Regulative (EU) 2019/1896;
- (9) „EUROSUR” znači okvir za razmjenu informacija i saradnju između država članica i Agencije;
- (10) „posmatrač osnovnih prava” znači posmatrač za osnovna prava kako je predviđeno članom 110 Regulative (EU) 2019/1896;
- (11) „matična država članica” znači država članica iz koje je član osoblja raspoređen ili upućen u stalni korpus evropske granične i obalske straže;
- (12) „incident” znači situacija koja se odnosi na ilegalnu imigraciju, prekogranični kriminal ili rizik po život migranata na vanjskim granicama Evropske unije ili Crne Gore, duž njih ili u njihovoj blizini;
- (13) „zajednička operacija” znači djelovanje koje koordinira ili organizuje Agencija radi podrške državnim organima Crne Gore nadležnim za kontrolu državne granice u cilju rješavanja izazova kao što su ilegalna migracija, sadašnje ili buduće prijetnje na granicama Crne Gore ili prekogranični kriminal, ili radi pružanja veće tehničke i operativne pomoći za kontrolu tih granica;
- (14) „član tima” znači pripadnik stalnog korpusa evropske granične i obalske straže raspoređen u okviru tima za upravljanje granicama za učešće u operativnoj aktivnosti;
- (15) „država članica” znači država članica Evropske unije;

¹ Regulativa (EU) 2019/1896 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. novembra 2019. o evropskoj graničnoj i obalskoj straži i stavljanju izvan snage Regulativa (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624 (SL EU L 295, 14.11.2019., str. 1.).

(16) „operativno područje” znači geografsko područje na kojem će se odvijati operativna aktivnost;

(17) „država članica učesnica“ označava državu članicu koja učestvuje u operativnoj aktivnosti, tako što obezbjeđuje tehničku opremu ili osoblje stalnog korpusa evropske granične i obalske straže;

(18) „podaci o ličnosti” znači svaka informacija koji se odnosi na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice čiji se identitet može utvrditi („lice čiji se podaci obrađuju“); fizičko lice čiji se identitet može utvrditi jeste lice koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, naročito pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili pomoću jednog ili više faktora svojstvenih fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu tog fizičkog lica;

(19) „brza intervencija na granicama” znači akcija koja ima za cilj da odgovori na situaciju specifičnog i nesrazmjernog izazova na granicama Crne Gore raspoređivanjem timova za upravljanje granicom na teritoriji Crne Gore na ograničeni vremenski period radi vršenja granične kontrole zajedno sa državnim organima Crne Gore odgovornim za kontrolu granica;

(20) „statutarno osoblje” znači osoblje koje zapošljava Agencija u skladu sa Pravilnikom o osoblju službenika Evropske unije i uslovima zapošljavanja drugih službenika Unije utvrđenim Regulativom Savjeta (EEZ, Euratom, EZUČ) broj 259/68².

Pokretanje operativnih aktivnosti

Član 3

1. Operativna aktivnost prema ovom Sporazumu pokreće se pisanom odlukom izvršnog direktora Agencije („izvršni direktor“) na pisani zahtjev nadležnih organa Crne Gore. Takav zahtjev sadrži opis situacije, moguće ciljeve i predviđene potrebe, te potrebne profile osoblja, uključujući osoblje koje ima izvršna ovlašćenja, prema potrebi.

2. Ako smatra da bi zatražena operativna aktivnost vjerovatno uključivala ili dovela do ozbiljnih ili učestalih kršenja osnovnih prava ili obaveza međunarodne zaštite, izvršni direktor Agencije ne pokreće operativnu aktivnost.

3. Ukoliko, po prijemu zahtjeva iz stava 1 izvršni direktor smatra da su potrebne dodatne informacije kako bi se odlučilo hoće li pokrenuti operativnu aktivnost, on ili ona može zatražiti dodatne informacije ili ovlastiti stručnjake Agencije da otputuju u Crnu Goru i procijene ondašnje stanje. Crna Gora olakšava takvo putovanje.

4. Izvršni direktor odlučuje da neće pokrenuti operativnu aktivnost ako on ili ona smatra da postoji opravdani razlog za njenu suspenziju ili prekid u skladu sa članom 18.

Operativni plan

Član 4

1. Crna Gora i Agencija dogovaraju operativni plan za svaku operativnu aktivnost u skladu sa članovima 38 i 74 Regulative (EU) 2019/1896. Operativni plan obvezujući je za Crnu Goru, Agenciju i države članice učesnice.

² OJ EZ L 56, 4.3.1968, str.. 1.

2. U operativnom planu detaljno se utvrđuju organizacioni i proceduralni aspekti operativne aktivnosti, uključujući:

(a) opis situacije, uz način djelovanja i ciljeve raspoređivanja, uključujući operativni cilj;

(b) procjenu očekivanog trajanja operativne aktivnosti potrebnog za postizanje njenih ciljeva;

(c) operativno područje;

(d) detaljan opis zadataka koje treba izvršiti prilikom vršenja službenih funkcija, uključujući one koji zahtijevaju izvršna ovlašćenja, odgovornosti, uključujući one u vezi s poštovanjem osnovnih prava i zahtjeva u vezi sa zaštitom podataka, te posebna uputstva za timove za upravljanje granicom, uključujući ona o dozvoljenom uvidu u baze podataka i dozvoljenom službenom oružju, municiji i opremi u Crnoj Gori;

(e) sastav tima za upravljanje granicama i raspoređivanje drugog relevantnog osoblja i prisustvo drugih članova statutarnog osoblja, uključujući posmatrače osnovnih prava;

(f) odredbe o zapovijedanju i kontroli, uključujući imena i činove službenika granične policije ili drugog relevantnog osoblja Crne Gore koje je nadležno za saradnju sa članovima tima i Agencijom, posebno imena i činove onih službenika granične policije ili drugog relevantnog osoblja koje komanduje za vrijeme raspoređivanja, kao i položaj članova tima u lancu komandovanja;

(g) tehničku opremu koja se raspoređuje tokom operativne aktivnosti, uključujući posebne zahtjeve kao što su uslovi za upotrebu, traženo osoblje, prevoz i druga logistika, kao i finansijske odredbe;

(h) detaljne odredbe o hitnom izvještavanju o incidentima od strane Agencije upravnom odboru i relevantnim organima država članica učesnica i Crne Gore o bilo kakvom incidentu na koji se naiđe u toku operativne aktivnosti sprovedene u skladu sa ovim sporazumom;

(i) plan izvještavanja i evaluacije koji sadrži mjerila za izvještaj o evaluaciji, između ostalog u vezi sa zaštitom osnovnih prava, i konačni datum za podnošenje završnog izvještaja o evaluaciji;

(j) u pogledu operacija na moru, posebne informacije o primjeni relevantne jurisdikcije i primjenjivog prava u operativnoj oblasti, uključujući upućivanja na međunarodno pravo, pravo Evropske unije i nacionalno pravo o presretanju, spašavanju na moru i iskrcavanju;

(k) uslove saradnje s organima, kancelarijama i drugim agencijama Evropske unije osim Agencije, ostalim trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

(l) opšta uputstva o tome kako obezbijediti zaštitu osnovnih prava za vrijeme operativne aktivnosti, uključujući zaštitu ličnih podataka i obaveze koje proizlaze iz primjenjivih međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima;

(m) postupke kojima se lica kojima je potrebna međunarodna zaštita, žrtve trgovine ljudima, maloljetnici bez pratnje i druga lica u ranjivom položaju upućuju nadležnim državnim organima koji im mogu pružiti prikladnu pomoć;

(n) procedure za uspostavljanje mehanizma za primanje i prosljeđivanje pritužbi Agenciji i Crnoj Gori (uključujući one koje se podnesu u skladu sa članom 8 stav 5) protiv

bilo kojeg lica koje učestvuje u operativnoj aktivnosti, uključujući službenike granične policije ili drugo relevantno osoblje Crne Gore i članove tima, u vezi sa navodnim kršenjima osnovnih prava u okviru njihovog učešća u operativnoj aktivnosti Agencije;

(o) logističku organizaciju, uključujući informacije o uslovima rada i okruženju područja na kojima se odvija operativna aktivnost; i

(p) odredbe koje se odnose na područnu kancelariju, kako je uspostavljena u skladu sa članom 6.

3. Operativni plan i sve njegove izmjene i dopune ili adaptacije podliježu saglasnosti Crne Gore, Agencije i svih država članica koje se graniče sa Crnom Gorom ili operativnim područjem, nakon konsultacija sa državama članicama učesnicama. Agencija koordinira taj postupak sa dotičnim državama članicama kako bi potvrdila njihovu saglasnost.

4. Razmjena informacija i operativna saradnja za potrebe EUROSUR-a odvija se u skladu sa pravilima za uspostavljanje i razmjenu specifičnih slika stanja koje se utvrđuju u operativnom planu za predmetnu operativnu aktivnost.

5. Evaluaciju operativne aktivnosti u skladu sa stavom 2 tačkom (i) ovog člana zajedno sprovode Crna Gora i Agencija.

6. Uslovi saradnje sa organima, kancelarijama i agencijama Evropske Unije u skladu sa stavom 2 tačkom (k) ovog člana sprovode se u skladu sa njihovim odgovarajućim mandatima i uz raspoložive resurse.

Izveštavanje o incidentima

Član 5

1. I Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije Crne Gore i Agencija imaju mehanizam za izveštavanje o incidentima kako bi se omogućilo pravovremeno izveštavanje o svakom incidentu koji nastane za vrijeme operativne aktivnosti sprovedene prema ovom Sporazumu.

2. Crna Gora i Agencija se međusobno pomažu u sprovođenju svih neophodnih ispitivanja i istraga incidenta prijavljenog putem mehanizma iz stava 1, kao što su identifikacija svjedoka i prikupljanje i iznošenje dokaza, uključujući zahtjeve za dobijanje i, prema potrebi, predaju predmeta povezanih sa prijavljenim incidentom. Predaja takvih predmeta može biti uslovljena njihovim vraćanjem u rokovima koje odredi nadležni organ koji ih dostavlja.

Područne kancelarije

Član 6

1. Agencija može uspostaviti područne kancelarije na teritoriji Crne Gore kako bi se olakšala i poboljšala koordinacija operativnih aktivnosti i obezbijedilo efikasno upravljanje ljudskim i tehničkim resursima Agencije. Lokaciju područne kancelarije utvrđuje Agencija, uz savjetovanje sa nadležnim organima Crne Gore.

2. Područne kancelarije uspostavljaju se u skladu sa operativnim potrebama i ostaju operativne onoliko vremena koliko je potrebno Agenciji da izvršava operativne aktivnosti

u Crnoj Gori i susjednom regionu. Uz saglasnost Crne Gore, Agencija može produžiti taj vremenski period.

3. Svakom područnom kancelarijom rukovodi predstavnik Agencije, kojeg izvršni direktor imenuje za šefa područne kancelarije, koji nadzire cjelokupni rad kancelarije.

4. Područne kancelarije, prema potrebi:

(a) pružaju operativnu i logističku podršku i obezbjeđuju koordinaciju aktivnosti Agencije u predmetnim operativnim područjima;

(b) pružaju operativnu podršku Crnoj Gori u predmetnim operativnim područjima;

(c) prate aktivnosti timova za upravljanje granicom i podnose redovne izvještaje sjedištu Agencije;

(d) saraduju sa Crnom Gorom po svim pitanjima povezanim sa praktičnim sprovođenjem operativnih aktivnosti koje Agencija organizuje u Crnoj Gori, uključujući sva dodatna pitanja koja su mogla nastati za vrijeme tih aktivnosti;

(e) podržavaju koordinatore u njegovoj ili njenoj saradnji sa Crnom Gorom po svim pitanjima povezanim sa njenim doprinosom operativnim aktivnostima koje organizuje Agencija i, po potrebi, povezuju se sa sjedištem Agencije;

(f) podržavaju koordinatore i posmatrača(e) osnovnih prava kojima je dodijeljeno praćenje operativne aktivnosti u olakšavanju, po potrebi, koordinacije i komunikacije između timova za upravljanje granicom i relevantnih organa Crne Gore, i svih relevantnih zadataka;

(g) organizuju logističku podršku u vezi sa raspoređivanjem članova tima i raspoređivanjem i upotrebom tehničke opreme;

(h) pružaju svu ostalu logističku podršku u operativnom području za koje je nadležna predmetna područna kancelarija, u cilju omogućavanja nesmetanog sprovođenja operativnih aktivnosti koje organizuje Agencija;

(i) obezbjeđuju efikasno upravljanje vlastitom opremom Agencije u područjima obuhvaćenim njenim aktivnostima, uključujući moguću registraciju te opreme i njeno dugoročno održavanje, kao i svu potrebnu logističku podršku; i

(j) pružaju podršku ostalom osoblju i/ili aktivnostima Agencije u Crnoj Gori u skladu sa dogovorom između Crne Gore i Agencije.

5. Crna Gora i Agencija preduzimaju odgovarajuće mjere za ispunjavanje zadataka dodijeljenih područnoj kancelariji.

6. Crna Gora pruža pomoć Agenciji u obezbjeđivanju operativnih kapaciteta područnih kancelarija. Dodatne pojedinosti utvrđuju se posebnim dogovorom između Crne Gore i Agencije.

Koordinator

Član 7

1. Ne dovodeći u pitanje ulogu područnih kancelarija kako je opisano u članu 6, izvršni direktor imenuje jednog ili više stručnjaka iz svog statutarnog osoblja koji se raspoređuju kao koordinatori za svaku operativnu aktivnost. Izvršni direktor obavještava Crnu Goru o takvom imenovanju.

2. Uloga koordinatora je da:

- (a) djeluje kao veza između Crne Gore, Agencije i članova tima te da u ime Agencije pruža pomoć timovima za upravljanje granicom u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na uslove raspoređivanja;
 - (b) prati pravilnu implementaciju operativnog plana, između ostalog s obzirom na zaštitu osnovnih prava u saradnji sa posmatračem(ima) za osnovna prava, i o tome izvještava izvršnog direktora;
 - (c) djeluje u ime Agencije u svim aspektima raspoređivanja timova za upravljanje granicom i izvještava Agenciju o svim tim aspektima; i
 - (d) podstiče saradnju i koordinaciju između Crne Gore i država članica učesnica.
3. U okviru operativnih aktivnosti, izvršni direktor može ovlastiti koordinatora za pružanje pomoći u rješavanju svih nesuglasica povezanih sa sprovođenjem operativnog plana i raspoređivanjem timova za upravljanje granicom.
4. Crna Gora članovima tima izdaje samo ona uputstva koja su u skladu sa operativnim planom. Ako koordinator smatra da uputstva izdata članovima tima nisu u skladu s operativnim planom ili primjenjivim pravnim obavezama, on ili ona odmah o tome obavještava službenike Crne Gore koji obavljaju koordinacionu ulogu i izvršnog direktora. Izvršni direktor može preduzeti odgovarajuće mjere, uključujući suspenziju ili prekid operativne aktivnosti, u skladu sa članom 18 ovog Sporazuma.

Osnovna prava

Član 8

1. Pri izvršavanju svojih obveza prema ovom Sporazumu, strane se obavezuju da će djelovati u skladu sa svim primjenjivim instrumentima u oblasti ljudskih prava, uključujući Konvenciju Savjeta Evrope iz 1950. godine za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Konvenciju Ujedinjenih nacija o statusu izbjeglica iz 1951. godine i njen Protokol iz 1967. godine, Međunarodnu konvenciju Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije iz 1965. godine, Međunarodni pakt Ujedinjenih nacija o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine, Konvenciju Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena iz 1979. godine, Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka iz 1984. godine, Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima djeteta iz 1989. godine i Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom iz 2006. godine i Povelju o osnovnim pravima Evropske unije.

2. Pri obavljanju svojih zadataka i izvršavanju svojih ovlašćenja, članovi tima dužni su da u potpunosti poštuju osnovna prava, uključujući pristup procedurama azila i ljudsko dostojanstvo, a posebnu pažnju posvećuju ranjivim osobama. Sve mjere koje preduzmu pri obavljanju svojih zadataka i izvršavanju svojih ovlašćenja moraju biti proporcionalne ciljevima koji se tim mjerama nastoje ostvariti. Prilikom obavljanja svojih zadataka i izvršavanja svojih ovlašćenja, ne smiju diskriminisati osobe ni po jednoj osnovi, kao što su pol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno porijeklo, genetske karakteristike, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, starost ili polna orijentacija u skladu sa članom 21 Povelje o osnovnim pravima Evropske unije.

Pri obavljanju svojih zadataka ili izvršavanju svojih ovlašćenja, članovi tima mogu preduzeti mjere kojima se zadire u osnovna prava i slobode samo ako je to neophodno i

proporcionalno ciljevima koji se tim mjerama nastoje ostvariti i te mjere moraju poštovati suštinu tih osnovnih prava i sloboda u skladu sa primjenjivim međunarodnim pravom, pravom Evropske unije i nacionalnim pravom.

Ova odredba primjenjuje se *mutatis mutandis* na svo osoblje državnih organa Crne Gore koje učestvuje u operativnoj aktivnosti.

3. Službenik Agencije za osnovna prava prati usklađenost svake operativne aktivnosti sa primjenjivim standardima osnovnih prava. Službenik za osnovna prava ili njegov zamjenik može obavljati terenske posjete Crnoj Gori; osim toga, on ili ona izdaje mišljenja o operativnim planovima i obavještava izvršnog direktora o mogućim kršenjima osnovnih prava povezanim sa operativnom aktivnosti. Crna Gora, na zahtjev, pruža podršku u praćenju službeniku za osnovna prava.

4. Crna Gora i Agencija se slažu da će savjetodavnom forumu obezbijediti blagovremen i efikasan pristup svim informacijama koje se odnose na poštovanje osnovnih prava u vezi sa svakom operativnom aktivnošću sprovedenom na osnovu ovog Sporazuma, između ostalog putem terenskih posjeta operativnom području.

5. I Crnoj Gori i Agenciji je na raspolaganju mehanizam za podnošenje pritužbi radi rješavanja navoda o kršenjima osnovnih prava koje je za vrijeme operativne aktivnosti sprovedene prema ovom Sporazumu počinilo njihovo osoblje u izvršavanju svojih službenih dužnosti. Taj se mehanizam utvrđuje u operativnom planu.

Posmatrači osnovnih prava

Član 9

1. Službenik Agencije za osnovna prava dodjeljuje barem jednog posmatrača za osnovna prava svakoj operativnoj aktivnosti kako bi, između ostalog, pomagao koordinadoru i savjetovao ga.

2. Posmatrač osnovnih prava prati poštovanje osnovnih prava i pruža savjete i pomoć u pogledu osnovnih prava pri pripremi, sprovođenju i evaluaciji relevantne operativne aktivnosti. To, posebno, uključuje:

(a) praćenje pripreme operativnih planova i izvještavanje službenika za osnovna prava kako bi on obavio svoje zadatke, kako je predviđeno Regulativom (EU) 2019/1896;

(b) vršenje posjeta mjestima, uključujući dugoročne posjete, na kojima se odvijaju operativne aktivnosti;

(c) saradnju i povezivanje sa koordinadorom te pružanje savjeta i pomoći njemu ili njoj;

(d) obavještavanje koordinadora i izvještavanje službenika za osnovna prava o svim pitanjima koja se odnose na moguća kršenja osnovnih prava u vezi sa operativnom aktivnošću; i

(e) doprinos evaluaciji operativne aktivnosti iz člana 4 stav 2 tačke (i).

3. Posmatrači za osnovna prava, nezavisni su u vršenju svojih zadataka, i moraju imati pristup svim područjima na kojima se obavlja operativna aktivnost i svim dokumentima relevantnim za sprovođenje te aktivnosti.

4. Dok se nalaze na operativnom području, posmatrači za osnovna prava nose oznake koje jasno omogućavaju njihovu identifikaciju kao posmatrača za osnovna prava.
5. Službenik za osnovna prava Agencije može saradivati sa Institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsman).

Članovi tima **Član 10**

1. Članovi tima ovlašćeni su da obavljaju zadatke opisane u operativnom planu, uključujući i one za koje su potrebna izvršna ovlašćenja.
2. Pri obavljanju svojih zadataka i izvršavanju svojih ovlašćenja, članovi tima pridržavaju se zakona i drugih propisa Crne Gore i primjenjivog međunarodnog prava i prava Evropske unije.
3. Članovi tima mogu obavljati zadatke i izvršavati ovlašćenja na teritoriji Crne Gore samo na osnovu instrukcija i u prisustvu organa za upravljanje granicama Crne Gore. Crna Gora može ovlastiti članove tima za obavljanje posebnih zadataka i izvršavanje posebnih ovlašćenja na svojoj teritoriji u odsustvu svojih organa za upravljanje granicom, uz saglasnost Agencije ili matične države članice, po potrebi.
4. Članovi tima koji su statutarno osoblje, pri obavljanju svojih zadataka i izvršavanju svojih ovlašćenja nose uniformu stalnog korpusa evropske granične i obalske straže, osim ako je drugačije navedeno u operativnom planu.

Članovi tima koji nisu statutarno osoblje, pri obavljanju svojih zadataka i izvršavanju svojih ovlašćenja nose nacionalnu uniformu, osim ako je drugačije navedeno u operativnom planu.

Dok su na dužnosti, članovi tima na uniformama nose i vidljivu oznaku za ličnu identifikaciju i plavu vrpцу na svojoj uniformi s oznakama Evropske unije i Agencije.

5. Crna Gora ovlašćuje relevantne članove tima za obavljanje zadataka za vrijeme operativne aktivnosti za koje je potrebna upotreba sile, uključujući nošenje i upotrebu službenog oružja, municije i drugih sredstava prinude, u skladu sa relevantnim odredbama operativnog plana, uzimajući u obzir da:

- a) članovi tima koji su statutarno osoblje, mogu nositi i koristiti službeno oružje, municiju i druga sredstva prinude uz saglasnost Agencije;
- b) članovi tima koji nisu statutarno osoblje, mogu nositi i koristiti službeno oružje, municiju i druga sredstva prinude uz saglasnost relevantne matične države članice.

6. Upotreba sile, uključujući nošenje i upotrebu službenog oružja, municije i drugih sredstava prinude, vrši se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Crne Gore i u prisustvu organa za upravljanje granicama Crne Gore. Crna Gora može ovlastiti članove tima za upotrebu sile u odsustvu relevantnog organa za upravljanje granicama Crne Gore, uzimajući u obzir da:

- (a) za članove tima koji su statutarno osoblje, takvo odobrenje za upotrebu sile u odsustvu organa za upravljanje granicama Crne Gore, podliježe saglasnosti Agencije;

(b) za članove tima koji nisu statutarno osoblje, takvo odobrenje za upotrebu sile u odsustvu organa za upravljanje granicama Crne Gore podliježe saglasnosti relevantne matične države članice.

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz nacionalnog zakonodavstva Crne Gore, svaka upotreba sile od strane članova tima mora biti nužna i proporcionalna i u potpunosti u skladu sa primjenjivim međunarodnim pravom, pravom Evropske unije i nacionalnim pravom, uključujući, posebno, zahtjeve utvrđene u Prilogu V Regulative (EU) 2019/1896.

7. Agencija, prije raspoređivanja članova tima, obavještava Crnu Goru o službenom oružju, municiji i drugoj opremi koju članovi tima mogu nositi, u skladu sa stavom 5. Crna Gora može zabraniti nošenje određenog službenog oružja, municije i druge opreme pod uslovom da njen zakon primjenjuje istu zabranu na vlastite organe upravljanja granicom. Crna Gora, prije raspoređivanja članova tima, obavještava Agenciju o dozvoljenom službenom oružju, municiji i opremi kao i o uslovima za njihovu upotrebu. Agencija te informacije stavlja na raspolaganje državama članicama.

Crna Gora preduzima potrebne mjere za izdavanje svih potrebnih dozvola za oružje i olakšavanje uvoza, izvoza, prevoza i skladištenja oružja, municije i druge opreme na raspolaganju članovima tima, na zahtjev Agencije. Procedura izdavanja dozvola za oružje utvrđuje se u operativnom planu.

8. Službeno oružje, municija i oprema mogu se upotrijebiti u skladu sa nacionalnim pravom Crne Gore, poštujući relevantna načela međunarodnog prava i prava Evropske unije, u slučaju legitimne samoodbrane i legitimne odbrane članova tima ili drugih lica.

9. Crna Gora može članovima tima omogućiti uvid u svoje nacionalne baze podataka ako je to potrebno za ispunjenje operativnih ciljeva utvrđenih u operativnom planu. Crna Gora vodi računa o tome da na efikasan i djelotvoran način omogući pristup tim bazama podataka.

Crna Gora, prije raspoređivanja članova tima, obavještava Agenciju o nacionalnim bazama podataka koje se mogu provjeravati.

Članovi tima imaju uvid samo u one podatke koji su potrebni za obavljanje njihovih zadataka i izvršavanje njihovih ovlašćenja. Pristup bazama podataka vrši se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Crne Gore o zaštiti podataka i ovim Sporazumom.

10. Za sprovođenje operativnih aktivnosti, Crna Gora raspoređuje službenike Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije Crne Gore koji mogu i žele da komuniciraju na engleskom jeziku, kako bi obavljali koordinacionu ulogu u ime Crne Gore, a u skladu sa operativnim planom.

Privilegije i imuniteti vlasništva, sredstava, imovine i operacija Agencije Član 11

1. Sve prostorije i zgrade Agencije u Crnoj Gori su nepovredivi. Izuzeti su od pretresa, rekvizicije, konfiskacije ili eksproprijacije.

2. Vlasništvo i imovina Agencije, uključujući prevozna sredstva, sredstva za komunikaciju, arhive, svu prepisku, dokumenta, lične isprave i finansijsku imovinu, nepovredivi su.

3. Imovina Agencije uključuje imovinu u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili najmu države članice i ponuđenu Agenciji. Nakon useljenja predstavnika nadležnih nacionalnih organa, ona se tretira kao imovina u državnoj službi i odobrava se u tu svrhu.

4. U odnosu na Agenciju ne mogu se preduzeti nikakve mjere izvršenja. Vlasništvo i imovina Agencije ne podliježu nikakvoj administrativnoj ili zakonskoj mjeri ograničavanja. Imovina u vlasništvu Agencije ne može se zaplijeniti radi izvršenja presude, odluke ili naloga.

5. Na zahtjev relevantnih pravosudnih organa Crne Gore, izvršni direktor može, u slučaju ozbiljne sumnje na krivična djela, relevantnim nacionalnim organima Crne Gore dati saglasnost za ulazak u prostorije i zgrade i/ili pristup vlasništvu i imovini Agencije.

U slučaju požara ili druge katastrofe zbog koje su potrebne hitne mjere zaštite može se pretpostaviti saglasnost izvršnog direktora.

6. Crna Gora dopušta unošenje i odnošenje predmeta i opreme koje je Agencija rasporedila u Crnu Goru u operativne svrhe.

7. Agencija je oslobođena svih dažbina (uključujući carinu) i poreza, kao i svih zabrana i ograničenja na uvoz i izvoz predmeta namijenjenih njenoj službenoj upotrebi, uključujući proizvode i opremu koje u ime Agencije uvozi ili izvozi treća strana.

Privilegije i imuniteti članova tima

Član 12

1. Naknadne privilegije i imuniteti dodijeljeni članovima tima, imaju za cilj da obezbijede vršenje službenih funkcija u toku akcija koje se sprovode u skladu sa operativnim planom na teritoriji Crne Gore.

2. Članovi tima ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku istrage ili sudskog postupka u Crnoj Gori ili od strane organa Crne Gore, osim u okolnostima iz stava 3.

3. Članovi tima uživaju imunitet od krivične, građanske i upravne jurisdikcije u Crnoj Gori u pogledu svih radnji koje počine u vršenju službene dužnosti.

Ako organi Crne Gore namjeravaju da pokrenu krivični, građanski ili upravni postupak protiv člana tima, nadležni organi Crne Gore o tome odmah obavještavaju izvršnog direktora. Postupak obavještavanja mora biti u skladu sa primjenjivom odlukom Agencije, koja se utvrđuje u operativnom planu.

Nakon prijema takvog obavještenja, izvršni direktor, bez daljeg odlaganja, obavještava relevantne organe Crne Gore o tome je li član tima predmetnu radnju počinio prilikom vršenja svojih službenih dužnosti. Ako je za radnju navedeno da je počinjena pri vršenju službenih dužnosti, postupak se ne pokreće. Ako je za radnju navedeno da nije počinjena pri vršenju službenih dužnosti, postupak se može pokrenuti. Kvalifikacija radnje o kojoj obavijesti izvršni direktor, obavezujuća je za Crnu Goru, koja je ne može osporavati.

Do te kvalifikacije, Agencija se suzdržava od preduzimanja bilo kakvih mjera kojima bi se ugrozilo moguće naknadno krivično gonjenje člana tima od strane nadležnih organa Crne Gore, uključujući olakšavanje odlaska dotičnog člana tima iz Crne Gore.

Članovi tima nisu izuzeti od jurisdikcije matične države članice na osnovu dodijeljenih privilegija i uživanja imuniteta od krivične jurisdikcije Crne Gore.

4. Ako članovi tima pokrenu postupak, ne mogu se pozvati na imunitet od jurisdikcije u pogledu bilo kakve protivtužbe direktno povezane s glavnom tužbom.

5. Prostorije, uključujući stambene prostorije, prevozna sredstva, sredstva komunikacije i imovina, uključujući svu prepisku, dokumenta, lične isprave i imovinu članova tima, su nepovredivi, osim u slučaju mjera izvršenja koje su dopuštene u skladu sa stavom 10.

6. Crna Gora odgovorna je za svu štetu koju članovi tima prouzrokuju trećim stranama pri vršenju svojih službenih funkcija.

7. Ako je takva šteta prouzrokovana krajnjom nepažnjom ili namjernim nedoličnim ponašanjem ili nije izazvana pri vršenju službenih dužnosti člana tima koji je član statutarnog osoblja, Crna Gora može zatražiti, preko izvršnog direktora, da štetu nadoknadi Agencija.

Ako je takva šteta izazvana krajnjom nepažnjom ili namjernim nedoličnim ponašanjem ili nije izazvana pri vršenju službenih dužnosti člana tima koji nije član statutarnog osoblja, Crna Gora može zatražiti, preko izvršnog direktora, da štetu nadoknadi dotična matična država članica.

8. Ni jedna strana, ni država članica učesnica, ni Agencija nisu odgovorne za štetu prouzrokovanu u Crnoj Gori zbog slučaja više sile koji je van njene kontrole.

9. Članovi tima nisu dužni da svjedoče u sudskim postupcima u Crnoj Gori. Članovi tima mogu svjedočiti u vidu izjave podnesene u skladu sa procesnim pravom Crne Gore. Podnošenje takve izjave ne utiče na imunitet predviđen prema stavu 3.

10. U odnosu na članove tima ne smiju se preduzimati nikakve mjere izvršenja, osim ako su protiv njih pokrenuti krivični, građanski ili upravni postupci koji nisu povezani sa službenim funkcijama. Imovina članova tima za koju izvršni direktor potvrdi da je potrebna za vršenje njihovih službenih dužnosti ne može se zaplijeniti radi izvršenja presude, odluke ili naloga. Članovi tima u krivičnim, građanskim ili upravnim postupcima ne podliježu nikakvim ograničenjima u pogledu njihove lične slobode, kao ni drugim mjerama ograničavanja.

11. Kad je riječ o uslugama pruženima Agenciji, na članove tima ne primjenjuju se odredbe o socijalnom osiguranju koje u Crnoj Gori mogu biti na snazi.

12. Plata i prihodi koje članovima tima isplaćuju Agencija i/ili matične države članice, kao i svi prihodi koje članovi tima primaju izvan Crne Gore, ne oporezuju se ni u kojem obliku u Crnoj Gori.

13. Crna Gora dopušta unos predmeta za ličnu upotrebu članovima tima i odobrava izuzeće od svih carina, poreza i povezanih naknada, osim naknada za skladištenje, prevoz i slične usluge u vezi s takvim predmetima. Crna Gora dopušta i izvoz takvih predmeta.

14. Lični prtljag članova tima izuzet je od pregleda sve dok ne postoje ozbiljni razlozi za sumnju da sadrže predmete koji nisu namijenjeni njihovoj ličnoj upotrebi ili predmete čiji je uvoz ili izvoz zabranjen zakonom ili podliježe propisima Crne Gore o karantinu. Pregled takvog ličnog prtljaga obavlja se isključivo u prisustvu dotičnih članova tima ili ovlašćenog predstavnika Agencije.

15. Crna Gora i Agencija imenuju kontakt tačke koje su dostupne u svakom trenutku i koje su odgovorne za razmjenu informacija i trenutna djelovanja koja treba preduzeti ako djelo koje počini član tima može predstavljati povredu krivičnog zakona, kao i za

razmjenu informacija i operativne aktivnosti u vezi sa svim parničnim i upravnim postupcima protiv člana tima.

Dok nadležni organi matične države članice ne preduzmu mjere, Crna Gora i Agencija pomažu jedna drugoj u sprovođenju svih potrebnih istraga svakog navodnog krivičnog djela u pogledu kojeg Crna Gora ili Agencija ili obje imaju interes, u identifikaciji svjedoka i u prikupljanju i iznošenju dokaza, uključujući zahtjev za dobijanje i, prema potrebi, predaju predmeta povezanih sa navodnim krivičnim djelom. Predaja takvih predmeta može podlijegati njihovom vraćanju pod uslovima koje utvrdi nadležni organ koji ih dostavlja.

Povrijeđeni ili preminuli članovi tima

Član 13

1. Ne dovodeći u pitanje član 12, izvršni direktor ima pravo da preuzme odgovornost za repatrijaciju povrijeđenih ili preminulih članova tima i njihove lične imovine i da u tu svrhu preduzme odgovarajuće mjere.
2. Obdukcija se obavlja na preminulom članu tima samo uz izričitu dozvolu dotične matične države članice i u prisustvu predstavnika Agencije ili dotične matične države članice.
3. Crna Gora i Agencija saraduju u najvećoj mogućoj mjeri kako bi omogućile brzu repatrijaciju povrijeđenih ili preminulih članova tima.

Dokument o akreditaciji

Član 14

1. Agencija svakom članu tima izdaje ispravu na crnogorskom i engleskom jeziku radi njegove identifikacije pred nacionalnim organima Crne Gore i kao dokaz da nosilac ima pravo da obavlja zadatke i izvršava ovlašćenja iz člana 10 ovog Sporazuma i operativnog plana („dokument o akreditaciji”).
2. Dokument o akreditaciji uključuje sljedeće informacije o članu osoblja: ime i državljanstvo, čin ili naziv radnog mjesta, noviju digitalnu fotografiju i zadatke koje je ovlašćen da obavlja za vrijeme raspoređivanja. Dokument o akreditaciji mora da sadrži datum isteka.
3. Za potrebe identifikacije pred nacionalnim organima Crne Gore, članovi tima dužni su u svakom trenutku imati kod sebe dokument o akreditaciji.
4. Crna Gora priznaje da se dokumentom o akreditaciji, zajedno sa važećom putnom ispravom, određenom članu tima odobrava ulazak u Crnu Goru i boravak u njoj bez potrebe za vizom, dozvolom za boravak, prethodnim odobrenjem ili bilo kojom drugom ispravom do dana njenog isteka.
5. Dokument o akreditaciji se vraća Agenciji po završetku raspoređivanja. Nadležni organi Crne Gore obavještavaju se o tome.

Primjena na osoblje koje nije raspoređeno kao članovi tima

Član 15

Članovi 12. 13. i 14. će se primjenjivati *mutatis mutandis* na svo osoblje raspoređeno u Crnu Goru u skladu sa ovim Sporazumom ili operativnim planom, a koji nisu članovi tima, uključujući posmatrača osnovnih prava i statutarno osoblje raspoređeno u područne kancelarije.

Zaštita ličnih podataka

Član 16

1. Lični podaci smiju se saopštavati samo ako je to neophodno za sprovođenje ovog Sporazuma od strane nadležnih organa Crne Gore ili Agencije. Obrada ličnih podataka od strane organa u određenom slučaju, uključujući prenos tih ličnih podataka drugoj strani, podliježe pravilima o zaštiti podataka koji se primjenjuju na taj organ. Strane obezbjeđuju sljedeće minimalne zaštitne mjere kao preduslov za svaki prenos podataka:

(a) lični podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani u odnosu na lice čiji se podaci obrađuju;

(b) lični podaci moraju se prikupljati za navedene, izričite i legitimne svrhe sprovođenja ovog Sporazuma, a da ih ni organ koji ih je poslao ni organ koji ih je primio ne smiju dodatno obrađivati na način koji nije u skladu sa tom svrhom;

(c) lični podaci moraju biti adekvatni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe radi kojih se prikupljaju ili u koje se dalje obrađuju; posebno, lični podaci koji se dostavljaju u skladu sa primjenjivim zakonom organa koji je poslao podatke mogu se odnositi samo na sljedeće:

- ime;
- prezime;
- datum rođenja;
- državljanstvo;
- čin;
- stranicu pasoša sa ličnim podacima;
- akreditaciju;
- fotografiju iz lične karte/pasoša/akreditacije;
- adresu elektronske pošte;
- broj mobilnog telefona;
- podatke o oružju;
- trajanje raspoređivanja;
- lokaciju raspoređivanja;
- identifikacione brojeve vazduhoplova ili plovila;
- datum dolaska;
- dolazni aerodrom/granični prelaz;
- broj dolaznog leta;
- datum odlaska;
- polazni aerodrom/granični prelaz;

- broj odlaznog leta;
- matična država članica/treća zemlja;
- organa zaduženog za raspoređivanje;
- zadatke/operativni profil;
- prevozna sredstva;
- rutu;

članova tima, osoblja Agencije, relevantnih posmatrača ili članova programa razmjene osoblja;

- (d) lični podaci moraju biti tačni i, prema potrebi, ažurirani;
- (e) lični podaci moraju se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica čiji se podaci obrađuju, samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih su lični podaci prikupljeni ili radi kojih se dalje obrađuju;
- (f) lični podaci moraju se obrađivati na način kojim se jemči odgovarajuća bezbjednost ličnih podataka, uzimajući u obzir posebne rizike obrade, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacionih mjera („povreda podataka”); Strana koja je primila podatke preduzima odgovarajuće mjere za rješavanje svake povrede podataka i obavještava Stranu koja je poslala podatke o takvoj povredi bez nepotrebnog odlaganja i unutar 72 sata;
- (g) i organ koji je poslao podatke i organ koji ih je primio dužni su da preduzmu sve razumne mjere da bez odlaganja osiguraju ispravljanje ili brisanje, prema potrebi, ličnih podataka ako obrada podataka nije u skladu sa ovim članom, a posebno ako ti podaci nisu primjereni, relevantni ili tačni ili ako su pretjerani u odnosu na svrhu obrade. To uključuje obavještenje druge strane o svakom ispravljanju ili brisanju;
- (h) organ koji je primio podatke dužan je da, na zahtjev, obavijesti organ koji je poslao podatke o upotrebi dostavljenih podataka;
- (i) lični podaci smiju se prenositi isključivo sljedećim nadležnim organima:
- Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi policije Crne Gore; i
 - Agenciji,
- za dalji prenos podataka drugim organima potrebno je prethodno odobrenje organa koji je podatke poslao;
- (j) organi koji šalju podatke i organi koji primaju podatke dužni su da vode pisanu evidenciju o davanju i primanju ličnih podataka;
- (k) uspostavlja se nezavisan nadzor kako bi se pratila usklađenost sa zaštitom podataka, između ostalog, kako bi se izvršila inspekcija takve evidencije; lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo da podnesu pritužbe nadzornom organu i da dobiju odgovor bez nepotrebnog odlaganja;
- (l) lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo da dobiju informacije o obradi njihovih ličnih podataka, da pristupe tim podacima i da isprave ili izbrišu netačne ili nezakonito obrađene podatke, podložno neophodnim i proporcionalnim ograničenjima zbog važnih razloga od javnog interesa; i

(m) lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na efikasnu administrativnu i sudsku zaštitu za kršenje gore navedenih zaštitnih mjera.

2. Svaka Strana će sprovoditi periodične revizije svojih politika i procedura kojima se sprovodi ovaj član. Na zahtjev druge strane, strana koja je primila zahtjev će revidirati svoje politike i procedure obrade ličnih podataka kako bi utvrdila i potvrdila da se zaštitne mjere iz ovog člana efikasno primjenjuju. Rezultati revizije biće saopšteni strani koja je zatražila reviziju u razumnom roku.

3. Mjere za zaštitu podataka prema ovom Sporazumu podliježu nadzoru Evropskog nadzornika za zaštitu podataka i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore.

4. Strane će saradivati sa Evropskim nadzornikom za zaštitu podataka kao nadzornim organom Agencije.

5. Po završetku svake operativne aktivnosti, Crna Gora i Agencija sastavljaju zajednički izvještaj o primjeni ovog člana. Taj izvještaj se dostavlja službeniku Agencije nadležnom za osnovna prava i službeniku Agencije nadležnom za zaštitu podataka, kao i Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore.

6. Crna Gora i Agencija će utvrditi detaljna pravila o komunikaciji i obradi ličnih podataka za potrebe operativnih aktivnosti po ovom sporazumu u posebnim odredbama relevantnih operativnih planova. Te odredbe će biti u skladu sa relevantnim zahtjevima prava Evropske unije i prava Crne Gore. Oni će opisati, između ostalog, namjeravanu svrhu komunikacije, kontrolora(e) i sve uloge i odgovornosti, kategorije podataka koje se saopštavaju, specifične periode zadržavanja podataka i sve minimalne mjere zaštite. U interesu transparentnosti i predvidivosti, te odredbe će biti javno dostupne u skladu sa relevantnim uputstvima Evropskog odbora za zaštitu podataka.

Razmjena povjerljivih i osjetljivih nepovjerljivih podataka

Član 17

1. Svaka razmjena, dijeljenje ili širenje povjerljivih podataka u okviru ovog Sporazuma obuhvaćena je zasebnim administrativnim sporazumom sklopljenim između nadležnih organa Crne Gore, koji podliježe prethodnom odobrenju Evropske komisije.

2. Za svaku razmjenu osjetljivih nepovjerljivih podataka u okviru ovog Sporazuma važi sljedeće:

(a) njome upravlja Agencija u skladu sa članom 9 stav 5 Odluke Komisije (EU, Euratom) 2015/443³ i Crna Gora u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom;

(b) strana koja je primila podatke obezbjeđuje njihovu zaštitu na nivou koji je u skladu sa nivoom zaštite koju omogućavaju mjere koje je strana koja je poslala podatke primijenila na te podatke u smislu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti; i

(c) sprovodi se putem sistema za razmjenu informacija koji ispunjava kriterijume dostupnosti, povjerljivosti i integriteta za osjetljive nepovjerljive podatke, kao što je komunikaciona mreža iz člana 14 Regulative (EU) 2019/1896.

³ Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 od 13. marta 2015. o bezbjednosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.)

3. Strane će se pridržavati prava intelektualne svojine povezanih sa svim podacima koji se obrade u okviru ovog Sporazuma.

Odluka o suspenziji, prekidu i/ili opozivanju finansiranja operativne aktivnosti

Član 18

1. Ako uslovi za sprovođenje operativne aktivnosti više nisu ispunjeni, između ostalog ako Crna Gora obavijesti o tome, izvršni direktor prekida tu operativnu aktivnost nakon što o prekidu obavijesti Crnu Goru. Takvo obavještenje sastavlja se u pisanoj formi uz obrazloženje.

2. Ako Crna Gora ne poštuje ovaj Sporazum ili operativni plan, izvršni direktor može opozvati finansiranje relevantne operativne aktivnosti i/ili je suspendovati ili prekinuti nakon što o tome u pisanoj formi obavijesti Crnu Goru.

3. Ako nije moguće zagarantovati bezbjednost učesnika u operativnoj aktivnosti raspoređenog u Crnoj Gori, izvršni direktor može suspendovati ili prekinuti relevantnu operativnu aktivnost ili njene aspekte.

4. Ako izvršni direktor smatra da je došlo ili da će vjerovatno doći do kršenja osnovnih prava ili obaveza međunarodne zaštite koja su po svojoj prirodi ozbiljna ili za koja je vjerovatno da će se nastaviti a koja su u vezi s operativnom aktivnošću sprovedenom na osnovu ovog Sporazuma, on ili ona opoziva finansiranje relevantne operativne aktivnosti i/ili je suspenduje ili prekida nakon što o tome obavijesti Crnu Goru.

5. Crna Gora može zatražiti od izvršnog direktora da suspenduje ili prekine operativnu aktivnost. Takav zahtjev sastavlja se u pisanoj formi uz obrazloženje.

6. Suspenzija, prekid ili opozivanje finansiranja u skladu sa ovim članom stupa na snagu od datuma obavještanja Crne Gore. To ne utiče na prava ili obaveze koji proizilaze iz primjene ovog Sporazuma ili operativnog plana prije takve suspenzije, prekida ili opozivanja finansiranja.

7. Crna Gora može zatražiti prekid raspoređivanja svakog člana tima ili drugog relevantnog člana osoblja koji ne poštuje ovaj Sporazum ili operativni plan koji se na njemu zasniva ili koji počinu ozbiljna kršenja crnogorskog zakonodavstva. Odluku o prekidu raspoređivanja donosi izvršni direktor ili, prema potrebi, odgovarajuća matična država članica te se o njoj obavještavaju relevantni organi Crne Gore.

Borba protiv prevare

Član 19

1. Crna Gora, bez odlaganja, obavještava Agenciju, Kancelariju evropskog javnog tužioca i/ili Evropsku kancelariju za borbu protiv prevara ako postane svjesna postojanja vjerodostojnih navoda o prevari, korupciji ili drugim nezakonitim aktivnostima povezanim sa sprovođenjem ovog Sporazuma koje mogu uticati na interese Evropske unije.

2. Ako se takvi navodi odnose na sredstva Evropske unije isplaćena u vezi sa ovim Sporazumom, Crna Gora je dužna da pruži svu potrebnu pomoć Kancelariji evropskog javnog tužioca i/ili Evropskoj kancelariji za borbu protiv prevara u vezi sa istražnim aktivnostima na svojoj teritoriji, uključujući omogućivanje informativnih razgovora, provjera i inspekcija na terenu (uključujući pristup informacionim sistemima i bazama

podataka u Crnoj Gori) i omogućavanje pristupa svim relevantnim informacijama u vezi sa tehničkim i finansijskim upravljanjem pitanjima koja Evropska unija finansira djelimično ili u potpunosti.

Sprovođenje ovog Sporazuma

Član 20

1. Za Crnu Goru, ovaj Sporazum sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije Crne Gore.
2. Za Evropsku uniju, ovaj Sporazum sprovodi Agencija.

Rješavanje sporova

Član 21

1. Sve sporove koji proizađu u vezi sa primjenom ovog Sporazuma zajedno razmatraju predstavnici nadležnih organa Agencije i Crne Gore.
2. Ako se prethodno ne postigne dogovor, sporovi povezani s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma rješavaju se isključivo pregovorima između Strana.

Stupanje na snagu, privremena primjena, izmjena, trajanje, suspenzija i raskid Sporazuma te raskid prethodnog sporazuma

Član 22

1. Ovaj Sporazum podliježe ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju strana u skladu sa njihovim unutrašnjim pravnim procedurama. Strane obavještavaju jedna drugu o završetku potrebnih procedura u tu svrhu.
2. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon datuma kada su Strane jedna drugu obavijestile o okončanju internih pravnih procedura u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Do završetka procedura potrebnih za njegovo stupanje na snagu, ovaj se Sporazum privremeno primjenjuje od prvog dana drugog mjeseca od datuma na koji ga Strane potpišu.

3. Ovaj Sporazum može se izmijeniti isključivo pisanim putem zajedničkim dogovorom između Strana.
4. Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme. Sporazum se može raskinuti ili suspendovati pisanim sporazumom između Strana ili to jednostrano može učiniti bilo koja Strana.

U slučaju jednostranog raskida ili suspenzije, Strana koja želi da raskine ili suspenduje Sporazum o tome u pisanom obliku obavještava drugu stranu. Jednostrani raskid ili suspenzija ovog Sporazuma stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavještenje dato.

5. Sporazum o statusu između Crne Gore i Evropske Unije o aktivnostima koje sprovodi Agencija za evropsku obalsku i graničnu stražu u Crnoj Gori, potpisan 7. oktobra 2019. godine u Luksemburgu, stavlja se van snage i zamjenjuje se ovim Sporazumom.

Tokom perioda privremene primjene ovog Sporazuma, suspenduje se primjena Sporazuma o statusu između Crne Gore i Evropske Unije o aktivnostima koje sprovodi

Agencija za evropsku obalsku i graničnu stražu u Crnoj Gori, potpisanog 7. oktobra 2019. godine u Luksemburgu.

Sve operativne aktivnosti započete na osnovu Sporazuma o statusu između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori, potpisanog 7. oktobra 2019. godine u Luksemburgu, a koje nisu završene do početka privremene primjene ili stupanja na snagu ovog Sporazuma mogu se nastaviti, podložno izmjeni ili prilagođavanju odgovarajućeg operativnog plana u skladu sa ovim Sporazumom.

6. Obavještenja u skladu sa ovim članom dostavljaju se, za Crnu Goru Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, a za Evropsku uniju, Generalnom sekretarijatu Savjeta Evropske unije.

Sastavljeno u po dva primjerka na crnogorskom, bugarskom, hrvatskom, češkom, danskom, holandskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, irskom, italijanskom, letonskom, litvanskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunskom, slovačkom, slovenskom, španskom i švedskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

POTVRĐUJUĆI NAVEDENO, dolje potpisani punomoćnici, propisno ovlašćeni u tu svrhu, potpisali su ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Briselu dana šesnaestog maja dvije hiljade dvadeset treće godine.

Za Crnu Goru

Filip Adžić, s.r.

Ministar unutrašnjih poslova

za Evropsku Uniju

Ilva Johanson, s.r.

Komesarka za unutrašnje poslove

za Savjet Evropske unije

Gunar Stromer, s.r.

Ministar pravde Švedske

**AGREEMENT BETWEEN
MONTENEGRO AND THE EUROPEAN UNION ON OPERATIONAL ACTIVITIES
CARRIED OUT
BY THE EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY
IN MONTENEGRO**

MONTENEGRO,

and

THE EUROPEAN UNION,

hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties",

WHEREAS situations may arise where the European Border and Coast Guard Agency ("the Agency") coordinates operational cooperation between the Member States of the European Union and Montenegro, including on the territory of Montenegro,

WHEREAS a legal framework in the form of a status agreement should be established for the situations where the team members deployed by the Agency will have executive powers on the territory of Montenegro,

WHEREAS the status agreement may provide for the establishment by the Agency of antenna offices on the territory of Montenegro to facilitate and improve coordination of operational activities and to ensure the effective management of the human and technical resources of the Agency,

CONSIDERING the high level of protection of personal data in Montenegro and the European Union,

CONSIDERING that Montenegro has ratified the Council of Europe Convention No. 108 of 28 January 1981 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data and the additional Protocol thereto,

BEARING IN MIND that respect for human rights and democratic principles are fundamental principles governing the cooperation between the Parties,

CONSIDERING that Montenegro has ratified the Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950, the rights enumerated in which correspond to those in the Charter of Fundamental Rights of the European Union,

CONSIDERING that all operational activities of the Agency on the territory of Montenegro should fully respect fundamental rights and the international agreements to which the European Union, its Member States and/or Montenegro are party,

CONSIDERING that all persons participating in an operational activity are obliged to maintain the highest standards of integrity, ethical conduct and professionalism, as well as respect for fundamental rights, and to meet obligations imposed upon them by the provisions of the operational plan and the Agency's code of conduct,

HAVE DECIDED TO CONCLUDE THIS AGREEMENT:

ARTICLE 1

Scope

1. This Agreement governs all matters necessary for the deployment of border management teams from the European Border and Coast Guard standing corps to Montenegro where the team members may exercise executive powers.

2. The deployment referred to in paragraph 1 may take place on the territory of Montenegro.

Subject to the obligations of the Parties under the law of the sea, in particular the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, operational activities may also take place in the exclusive economic zone of Montenegro. Operational activities implemented under this Agreement shall not affect search and rescue obligations deriving from the law of the sea, in particular the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, the 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea and the 1979 International Convention on Maritime Search and Rescue.

3. The status and delimitation under international law of the respective territories of the Member States and Montenegro is in no way affected either by this Agreement or by any act accomplished in its implementation by the Parties or on their behalf, including the establishment of operational plans or participation in cross-border operations.

ARTICLE 2

Definitions

For the purposes of this Agreement, the following definitions apply:

(1) "Agency" means the European Border and Coast Guard Agency established by Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council¹ or any amendment thereto;

(2) "operational activity" means a joint operation or a rapid border intervention;

(3) "border control" means the activity carried out at a border, in accordance with and for the purposes of this Agreement, in response exclusively to an intention to cross or to the act of crossing that border, regardless of any other consideration, consisting of border checks, border surveillance and assessment of threats to the internal security of the state border;

(4) "executive powers" means powers necessary to perform the tasks required for border control which are conducted on the territory of Montenegro during an operational activity as provided for in the operational plan;

(5) "operational plan" means a plan on the basis of which operational activities are carried out as provided for under Articles 38 and 74 of Regulation (EU) 2019/1896;

(6) "European Border and Coast Guard standing corps" means the European Border and Coast Guard standing corps provided for in Article 54 of Regulation (EU) 2019/1896;

(7) "border management teams" means teams formed from the European Border and Coast Guard standing corps to be deployed during joint operations and rapid border interventions at the external borders in Member States and in third countries;

¹ Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624 (OJ EU L 295, 14.11.2019, p. 1).

- (8) "consultative forum" means the advisory body established by the Agency pursuant to Article 108 of Regulation (EU) 2019/1896;
- (9) "EUROSUR" means the framework for information exchange and cooperation between the Member States and the Agency;
- (10) "fundamental rights monitor" means the fundamental rights monitor as provided for in Article 110 of Regulation (EU) 2019/1896;
- (11) "home Member State" means the Member State from which a staff member is deployed or seconded to the European Border and Coast Guard standing corps;
- (12) "incident" means a situation relating to illegal immigration, cross-border crime or a risk to the lives of migrants at, along, or in proximity to, the external borders of the European Union or Montenegro;
- (13) "joint operation" means an action coordinated or organised by the Agency to support the national authorities of Montenegro responsible for border control aimed at addressing challenges such as irregular migration, present or future threats at the borders of Montenegro or cross-border crime, or aimed at providing increased technical and operational assistance for the control of those borders;
- (14) "team member" means a member of the European Border and Coast Guard standing corps deployed through a border management team to participate in an operational activity;
- (15) "Member State" means a Member State of the European Union;
- (16) "operational area" means the geographical area wherein an operational activity is to take place;
- (17) "participating Member State" means a Member State which participates in an operational activity, by providing technical equipment or staff of the European Border and Coast Guard standing corps;
- (18) "personal data" means any information relating to an identified or identifiable natural person ("data subject"); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data or an online identifier, or by reference to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;
- (19) "rapid border intervention" means an action aimed at responding to a situation of specific and disproportionate challenge at the borders of Montenegro by deploying border management teams in the territory of Montenegro for a limited period of time to conduct border control together with the national authorities of Montenegro responsible for border control;
- (20) "statutory staff" means staff employed by the Agency in accordance with the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the Union laid down in Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68¹.

ARTICLE 3

Launching operational activities

1. An operational activity under this Agreement shall be launched by means of a written decision of the executive director of the Agency ("the executive director") upon a written request of the competent authorities of Montenegro. Such a request shall include a description

¹ OJ EC L 56, 4.3.1968, p. 1.

of the situation, possible aims and envisaged needs, and the profiles of staff needed, including those staff having executive powers, as applicable.

2. If the executive director considers that the requested operational activity would likely entail or lead to violations of fundamental rights or international protection obligations that are serious or persistent, then the executive director shall not launch the operational activity.

3. If, following the receipt of a request under paragraph 1, the executive director considers that further information is necessary in order to decide whether to launch an operational activity, he or she may request further information or authorise Agency experts to travel to Montenegro in order to assess the situation there. Montenegro shall facilitate such travel.

4. The executive director shall decide not to launch an operational activity if he or she considers there to be justified cause to suspend or terminate it pursuant to Article 18.

ARTICLE 4

Operational plan

1. An operational plan shall be agreed upon for each operational activity between the Agency and Montenegro in accordance with Articles 38 and 74 of Regulation (EU) 2019/1896. The operational plan shall be binding on the Agency, Montenegro and the participating Member States.

2. The operational plan shall set out in detail the organisational and procedural aspects of the operational activity, including:

(a) a description of the situation, with modus operandi and objectives of the deployment, including the operational aim;

(b) the estimated time that the operational activity is expected to last in order to achieve its objectives;

(c) the operational area;

(d) a detailed description of the tasks to be performed in the exercise of official function, including those requiring executive powers, responsibilities, including with regard to respect for fundamental rights and data protection requirements, and special instructions for the border management teams, including on permissible consultation of databases and permissible service weapons, ammunition and equipment in Montenegro;

(e) the composition of the border management team as well as the deployment of other relevant staff and the presence of other members of the statutory staff, including fundamental rights monitors;

(f) command and control provisions, including the names and ranks of the border police officers or other relevant staff of Montenegro responsible for cooperating with the team members and the Agency, in particular the names and ranks of those border police officers or other relevant staff who are in command during the period of deployment, and the place of the team members in the chain of command;

(g) the technical equipment to be deployed during the operational activity, including specific requirements such as conditions for use, requested crew, transport and other logistics, and financial provisions;

- (h) detailed provisions on immediate incident reporting by the Agency to the management board and to relevant authorities of the participating Member States and of Montenegro of any incident encountered in the course of an operational activity performed under this Agreement;
- (i) a reporting and evaluation scheme containing benchmarks for the evaluation report, including with regard to the protection of fundamental rights, and final date of submission of the final evaluation report;
- (j) with regard to sea operations, specific information on the application of the relevant jurisdiction and applicable law in the operational area, including references to international, European Union and national law regarding interception, rescue at sea and disembarkation;
- (k) the terms of cooperation with the bodies, offices and agencies of the European Union other than the Agency, other third countries or international organisations;
- (l) general instructions on how to ensure the safeguarding of fundamental rights during the operational activity including personal data protection and obligations deriving from applicable international human rights instruments;
- (m) procedures whereby persons in need of international protection, victims of trafficking in human beings, unaccompanied minors and other persons in vulnerable situations are directed to the competent national authorities for appropriate assistance;
- (n) procedures setting out a mechanism to receive and transmit to the Agency and to Montenegro complaints (including those lodged under Article 8(5)) against any person participating in an operational activity, including border police officers or other relevant staff of Montenegro and team members, alleging breaches of fundamental rights in the context of their participation in an operational activity of the Agency;
- (o) logistical arrangements, including information on working conditions and the environment of the areas in which the operational activity is to take place; and
- (p) provisions concerning an antenna office, as established in accordance with Article 6.

3. The operational plan and any amendments thereto or adaptations thereof shall be subject to the agreement of the Agency, Montenegro and any Member States neighbouring Montenegro or bordering the operational area, after consultation of the participating Member States. The Agency shall coordinate with the relevant Member States in order to confirm their agreement.

4. Exchange of information and operational cooperation for the purposes of EUROSUR shall take place in accordance with the rules for establishing and sharing the specific situational pictures to be set out in the operational plan for the operational activity concerned.

5. The evaluation of the operational activity in accordance with paragraph 2, point (i), shall be conducted jointly by Montenegro and the Agency.

6. The terms of cooperation with the bodies, offices and agencies of the European Union in accordance with paragraph 2, point (k), shall be conducted in line with their respective mandates and within available resources.

ARTICLE 5

Incident reporting

1. The Agency and the Ministry of the Interior – Police Directorate of Montenegro shall each have an incident reporting mechanism to allow timely reporting of any incident encountered in the course of an operational activity performed under this Agreement.

2. The Agency and Montenegro shall assist each other in carrying out all necessary inquiries and investigations into any incident reported via the mechanism referred to in paragraph 1, such as identifying witnesses and collecting and producing evidence, including requests to obtain and, if appropriate, hand over items connected with a reported incident. The handing-over of any such items may be made subject to their return within the terms specified by the competent authority delivering them.

ARTICLE 6

Antenna offices

1. The Agency may establish antenna offices on the territory of Montenegro to facilitate and improve coordination of operational activities and to ensure the effective management of the human and technical resources of the Agency. The location of the antenna office shall be established by the Agency, in consultation with the relevant authorities of Montenegro.

2. The antenna offices shall be established in accordance with operational needs and remain operational for the period of time necessary for the Agency to carry out operational activities in Montenegro and the neighbouring region. Subject to the agreement of Montenegro, that period of time may be prolonged by the Agency.

3. Each antenna office shall be managed by a representative of the Agency, appointed by the executive director as head of the antenna office, who shall oversee the overall work of the office.

4. The antenna offices shall, where applicable:

(a) provide operational and logistical support and ensure the coordination of the Agency's activities in the operational areas concerned;

(b) provide operational support to Montenegro in the operational areas concerned;

(c) monitor the activities of the border management teams and regularly report to the Agency's headquarters;

(d) cooperate with Montenegro on all issues related to the practical implementation of the operational activities organised by the Agency in Montenegro, including any additional issues that might have occurred in the course of those activities;

(e) support the coordinating officer in his or her cooperation with Montenegro on all issues related to their contribution to operational activities organised by the Agency and, where necessary, liaise with the Agency's headquarters;

(f) support the coordinating officer and fundamental rights monitor(s) assigned to monitor an operational activity in facilitating, where necessary, the coordination and communication between the border management teams and the relevant authorities of Montenegro, as well as any relevant tasks;

(g) organise logistical support relating to the deployment of the team members and the deployment and use of technical equipment;

(h) provide all other logistical support regarding the operational area for which a given antenna office is responsible, with a view to facilitating the smooth running of the operational activities organised by the Agency;

- (i) ensure the effective management of the Agency's own equipment in the areas covered by its activities, including the possible registration and long-term maintenance of that equipment and any logistical support needed; and
 - (j) support other staff and/or activities of the Agency in Montenegro as agreed between the Agency and Montenegro.
5. The Agency and Montenegro shall make the arrangements for the fulfilment of the tasks assigned to the antenna offices.
6. Montenegro shall provide the Agency with assistance to ensure the operational capacity of the antenna offices. Further details shall be set out in a separate arrangement between Montenegro and the Agency.

ARTICLE 7

Coordinating officer

1. Without prejudice to the role of antenna offices as described in Article 6, the executive director shall appoint one or more experts from the statutory staff to be deployed as coordinating officer(s) for each operational activity. The executive director shall notify Montenegro of such appointment.
2. The role of the coordinating officer shall be to:
- (a) act as an interface between the Agency, Montenegro and the team members, providing assistance, on behalf of the Agency, on all issues relating to the conditions of the deployment, to the border management teams;
 - (b) monitor the correct implementation of the operational plan, including, in cooperation with the fundamental rights monitor(s), as regards the protection of fundamental rights, and report to the executive director thereon;
 - (c) act on behalf of the Agency in all aspects of the deployment of the border management teams and report to the Agency on all those aspects; and
 - (d) foster cooperation and coordination among Montenegro and participating Member States.
3. In the context of operational activities, the executive director may authorise the coordinating officer to assist in resolving any disagreement on the execution of the operational plan and deployment of the border management teams.
4. Montenegro shall issue only instructions that are in compliance with the operational plan to the team members. If the coordinating officer considers instructions issued to team members not to be in compliance with the operational plan or with applicable legal obligations, he or she shall immediately communicate this to the Montenegro officers carrying out a coordinating role and to the executive director. The executive director may take appropriate measures, including the suspension or the termination of the operational activity, in accordance with Article 18.

ARTICLE 8

Fundamental rights

1. In performing their obligations under this Agreement, the Parties undertake to act in compliance with all applicable human rights instruments, including the 1950 Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1951 United

Nations Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol thereto, the 1965 United Nations International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the 1966 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, the 1979 United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the 1984 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child, the 2006 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

2. Team members shall, in the performance of their tasks and in the exercise of their powers, fully respect fundamental rights, including access to asylum procedures and human dignity, and shall pay particular attention to vulnerable persons. Any measures taken in the performance of their tasks and in the exercise of their powers shall be proportionate to the objectives pursued by such measures. While performing their tasks and exercising their powers, they shall not discriminate against persons on the basis of any grounds such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation, in line with Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Measures interfering with fundamental rights and freedoms may be taken by team members in the performance of their tasks or in the exercise of their powers only when necessary and proportionate to the objectives pursued by such measures and must respect the essence of those fundamental rights and freedoms in accordance with applicable international, European Union and national law.

This provision shall apply *mutatis mutandis* to all staff of national authorities of Montenegro participating in an operational activity.

3. The Agency's fundamental rights officer shall monitor each operational activity's compliance with applicable fundamental rights standards. The fundamental rights officer, or his or her deputy, may carry out on-the-spot visits to Montenegro; he or she shall also provide opinions on the operational plans and inform the executive director about possible violations of fundamental rights relating to an operational activity. Montenegro shall support the fundamental rights officer's monitoring efforts, as requested.

4. The Agency and Montenegro agree to provide the consultative forum with timely and effective access to all information concerning respect for fundamental rights in relation to any operational activity performed under this Agreement, including through on-the-spot visits to the operational area.

5. The Agency and Montenegro shall each have a complaints mechanism to process allegations of breaches of fundamental rights committed by their staff in the exercise of their official functions in the course of an operational activity performed under this Agreement. Those mechanisms shall be set out in the operational plan.

ARTICLE 9

Fundamental rights monitors

1. The Agency's fundamental rights officer shall assign at least one fundamental rights monitor to each operational activity to, *inter alia*, assist and advise the coordinating officer.

2. The fundamental rights monitor shall monitor compliance with fundamental rights and provide advice and assistance on fundamental rights in the preparation, conduct and evaluation of the relevant operational activity. This shall include, in particular:

- (a) following the preparation of operational plans and reporting to the fundamental rights officer to enable him or her to fulfil his or her tasks as provided for in Regulation (EU) 2019/1896;
- (b) conducting visits, including long-term visits, where operational activities take place;
- (c) cooperating and liaising with the coordinating officer and providing advice and assistance to him or her;
- (d) informing the coordinating officer of and reporting to the fundamental rights officer on any concerns regarding possible violations of fundamental rights relating to the operational activity; and
- (e) contributing to the evaluation of the operational activity as referred to in Article 4(2), point (i).

3. Fundamental rights monitors, independent in the performance of their tasks, shall have access to all areas in which the operational activity takes place and to all documents relevant for the implementation of that activity.

4. While present in the operational area, fundamental rights monitors shall wear insignia that clearly allow for their identification as fundamental rights monitors.

5. The Agency's fundamental rights officer may cooperate with the Institution of the Protector of Human Rights and Freedoms of Montenegro (Ombudsman).

ARTICLE 10

Team members

1. Team members shall have the authority to perform the tasks, including those requiring executive powers, described in the operational plan.

2. While performing their tasks and exercising their powers, team members shall comply with the laws and regulations of Montenegro as well as applicable international and European Union law.

3. Team members may perform tasks and exercise powers in the territory of Montenegro only under instructions from, and in the presence of, border management authorities of Montenegro. Montenegro may authorise team members to perform specific tasks and to exercise specific powers on its territory in the absence of its border management authorities subject to the consent of the Agency or the home Member State, as appropriate.

4. Team members who are statutory staff shall wear the uniform of the European Border and Coast Guard standing corps while performing their tasks and exercising their powers unless specified otherwise in the operational plan.

Team members who are not statutory staff shall wear their national uniform while performing their tasks and exercising their powers unless specified otherwise in the operational plan.

While on duty, all team members shall also wear visible personal identification and a blue brassard with the insignias of the European Union and of the Agency on their uniforms.

5. Montenegro shall authorise relevant team members to perform tasks during an operational activity that require the use of force, including the carrying and use of service

weapons, ammunition and other coercive means, in accordance with the relevant provisions of the operational plan, taking into account that:

- (a) team members who are statutory staff may carry and use service weapons, ammunition and other coercive means subject to the consent of the Agency;
- (b) team members who are not statutory staff may carry and use service weapons, ammunition and other coercive means subject to the consent of the relevant home Member State.

6. The use of force, including the carrying and use of service weapons, ammunition and other coercive means, shall be exercised in accordance with the national law of Montenegro and in the presence of border management authorities of Montenegro. Montenegro may authorise team members to use force in the absence of relevant border management authorities of Montenegro, taking into account that:

- (a) for team members who are statutory staff, such authorisation to use force in the absence of border management authorities of Montenegro shall be subject to the consent of the Agency;
- (b) for team members who are not statutory staff, such authorisation to use force in the absence of border management authorities of Montenegro shall be subject to the consent of the relevant home Member State.

Without prejudice to the requirements of the national law of Montenegro, any use of force by team members must be necessary and proportionate and comply fully with applicable international, European Union and national law, including, in particular, the requirements laid down in Annex V to Regulation (EU) 2019/1896.

7. The Agency shall, in advance of the deployment of the team members, inform Montenegro of the service weapons, ammunition and other equipment team members may carry under paragraph 5. Montenegro may prohibit the carrying of certain service weapons, ammunition and other equipment, provided that its own law applies the same prohibition to its own border management authorities. Montenegro shall, in advance of the deployment of the team members, inform the Agency of the permissible service weapons, ammunition and equipment and of the conditions for their use. The Agency shall make this information available to Member States.

Montenegro shall make the necessary arrangements for the issuance of any necessary weapon permits and facilitate the import, export, transport and storage of weapons, ammunition and other equipment at the disposal of the team members as requested by the Agency. The procedure to issue the weapon permits shall be set out in the operational plan.

8. Service weapons, ammunition and equipment may be used in legitimate self-defence and in legitimate defence of team members or of other persons in accordance with the national law of Montenegro in line with relevant principles of international and European Union law.

9. Montenegro may authorise team members to consult its national databases if necessary for achieving operational aims specified in the operational plan. Montenegro shall ensure that it provides access to such databases in an efficient and effective manner.

Montenegro shall, in advance of the deployment of the team members, inform the Agency of the national databases which may be consulted.

Team members shall only consult data which are necessary for performing their tasks and exercising their powers. That consultation shall be carried out in accordance with the national data protection law of Montenegro and this Agreement.

10. For the implementation of operational activities, Montenegro shall deploy officers of the Ministry of the Interior – Police Directorate of Montenegro who are able and willing to communicate in English to carry out a coordinating role on behalf of Montenegro in accordance with the operational plan.

ARTICLE 11

Privileges and immunities of the property, funds, assets and operations of the Agency

1. Any premises and buildings of the Agency in Montenegro shall be inviolable. They shall be exempt from search, requisition, confiscation or expropriation.
2. The Agency's property and assets, including means of transport, communications, archives, any correspondence, documents, identity papers and financial assets shall be inviolable.
3. The Agency's assets include assets owned, co-owned, chartered or leased by a Member State and offered to the Agency. Upon the embarkation of representative(s) of competent national authorities, those shall be treated as assets being on government service and authorised to that effect.
4. No measures of execution may be taken in respect of the Agency. The Agency's property and assets shall not be the subject of any administrative or legal measure of constraint. Property of the Agency shall be free from seizure for the satisfaction of a judgment, decision or order.
5. Upon a request by the relevant judicial authorities of Montenegro, the executive director may give consent for relevant national authorities of Montenegro to enter the premises and buildings and/or access to the property and assets of the Agency in cases of serious suspicion of criminal offences.

The consent of the executive director may be assumed in the event of a fire or other disaster requiring prompt protective action.

6. Montenegro shall permit the entry and removal of articles and equipment deployed by the Agency to Montenegro for operational purposes.
7. The Agency shall be exempt from all duties (including customs duties) and taxes as well as any prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles and equipment intended for its official use, including articles and equipment imported or exported by a third party on behalf of the Agency.

ARTICLE 12

Privileges and immunities of team members

1. The subsequent privileges and immunities granted to team members aim at ensuring the exercise of their official functions in the course of the actions carried out in accordance with the operational plan on the territory of Montenegro.
2. Team members shall not be subject to any form of inquiry or legal proceedings in Montenegro or by authorities of Montenegro, except under the circumstances as referred to in paragraph 3.

3. Team members shall enjoy immunity from the criminal, civil and administrative jurisdiction of Montenegro in respect of all acts performed by them in the exercise of their official functions.

Where the authorities of Montenegro intend to institute criminal, civil or administrative proceedings against a team member, the competent authorities of Montenegro shall immediately notify the executive director thereof. The notification procedure shall be in line with the applicable Agency decision thereon, which shall be set out in the operational plan.

Following receipt of such notification, the executive director shall, without undue delay, inform the relevant authorities of Montenegro whether the act in question was performed by the team member in the exercise of his or her official functions. If the act was stated as having been performed in the exercise of official functions, the proceedings shall not be initiated. If the act was stated as not having been performed in the exercise of official functions, the proceedings may be initiated. The qualification by the executive director shall be binding upon Montenegro, which shall not contest it.

Pending this qualification, the Agency shall refrain from taking any measure intended to jeopardise possible subsequent criminal prosecution of the team member by the competent authorities of Montenegro, including facilitating the departure of the concerned team member from Montenegro.

Privileges granted to team members and immunity from the criminal jurisdiction of Montenegro do not exempt them from the jurisdiction of the home Member State.

4. The initiation of proceedings by team members shall preclude them from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.

5. The premises, dwellings, means of transport and communications, and possessions, including any correspondence, documents, identity papers and assets of team members shall be inviolable, except in the case of measures of execution as permitted pursuant to paragraph 10.

6. Montenegro shall be liable for any damage caused by team members to third parties in the exercise of their official functions.

7. In the event of damage caused by gross negligence or wilful misconduct or not in the exercise of official functions by a team member who is a member of the statutory staff, Montenegro may request, via the executive director, that compensation be paid by the Agency.

In the event of damage caused by gross negligence or wilful misconduct or not in the exercise of official functions by a team member who is not a member of the statutory staff, Montenegro may request, via the executive director, that compensation be paid by the home Member State concerned.

8. Neither Party nor any participating Member State nor the Agency shall be liable for damage caused in Montenegro due to a force majeure event beyond its control.

9. Team members shall not be obliged to give evidence as witnesses in legal proceedings in Montenegro. Team members may give evidence through a statement submitted in accordance with the procedural law of Montenegro. Such submission shall not affect the immunity provided for under paragraph 3.

10. No measures of execution may be taken in respect of team members, except in cases where criminal, civil or administrative proceedings not related to their official functions are instituted against them. Property of team members which is certified by the executive director

to be necessary for the fulfilment of their official functions shall be free from seizure for the satisfaction of a judgment, decision or order. In criminal, civil or administrative proceedings, team members shall not be subject to any restrictions on their personal liberty or to any other measures of constraint.

11. Team members shall, with respect to services rendered for the Agency, be exempt from social security provisions which may be in force in Montenegro.

12. The salary and emoluments paid to team members by the Agency and/or the home Member States, as well as any income team members receive from outside Montenegro, shall not be taxed in any form in Montenegro.

13. Montenegro shall permit the entry of articles for the personal use of team members and shall grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, transport and similar services, in respect of such articles. Montenegro shall also allow the export of such articles.

14. Team members' personal baggage shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for suspecting that it contains articles that are not for the personal use of team members, or articles whose import or export is prohibited by the law or subject to quarantine regulations of Montenegro. Inspection of such personal baggage shall be conducted only in the presence of team members concerned or an authorised representative of the Agency.

15. The Agency and Montenegro shall appoint contact points who shall be available at all times and shall be responsible for the exchange of information and immediate actions to be taken where an act performed by a team member may be in violation of criminal law as well as for the exchange of information and the operational activities in relation to any civil or administrative proceedings against a team member.

Until action is taken by the competent authorities of the home Member State, the Agency and Montenegro shall assist each other in carrying out all necessary inquiries and investigations into any alleged criminal offence in respect of which either the Agency or Montenegro, or both, have an interest in the identification of witnesses and in the collection and production of evidence, including the request to obtain and, if appropriate, the handing-over of items connected with a purported criminal offence. The handing-over of any such items may be made subject to their return within the terms specified by the competent authority delivering them.

ARTICLE 13

Injured or deceased team members

1. Without prejudice to Article 12, the executive director shall have the right to take charge of, and make suitable arrangements for, the repatriation of any injured or deceased team members, as well as of their personal property.

2. An autopsy shall be performed on a deceased team member only with the express consent of the home Member State concerned and in the presence of a representative of the Agency or of the home Member State concerned.

3. Montenegro and the Agency shall cooperate to the fullest extent possible to enable the prompt repatriation of injured or deceased team members.

ARTICLE 14

Accreditation document

1. The Agency shall issue a document in Montenegrin and in English to each team member for the purposes of identification vis-à-vis the national authorities of Montenegro and as proof of the holder's rights to perform the tasks and exercise the powers referred to in Article 10 of this Agreement and in the operational plan ("the accreditation document").
2. The accreditation document shall include the following information on the staff member: name and nationality, rank or job title, a recent digitised photograph, and tasks authorised to be performed during the deployment. The accreditation document shall include an expiry date.
3. For the purposes of identification vis-à-vis the national authorities of Montenegro, team members shall be obliged to carry the accreditation document on their person at all times.
4. Montenegro shall recognise the accreditation document, in combination with a valid travel document, as granting the relevant team member entry and stay in Montenegro without the need for a visa, residence permit, prior authorisation or any other document up to the day of its expiration.
5. The accreditation document shall be returned to the Agency at the end of the deployment. The competent authorities of Montenegro shall be informed thereof.

ARTICLE 15

Application to staff not deployed as team members

Articles 12, 13 and 14 shall apply *mutatis mutandis* to all staff deployed to Montenegro under this Agreement or an operational plan thereunder who are not team members, including fundamental rights monitors and the statutory staff deployed to antenna offices.

ARTICLE 16

Protection of personal data

1. The communication of personal data shall take place only if such communication is necessary for the implementation of this Agreement by the competent authorities of Montenegro or the Agency. The processing of personal data by an authority in a particular case, including the transfer of such personal data to the other Party, shall be subject to the data protection rules applicable to that authority. The Parties shall ensure the following minimum safeguards as a precondition for any data transfer:

- (a) personal data must be processed lawfully, fairly, and in a transparent manner in relation to the data subject;
- (b) personal data must be collected for the specified, explicit and legitimate purpose of implementing this Agreement and not further processed by the communicating authority nor receiving authority in a way incompatible with that purpose;
- (c) personal data must be adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purpose for which they are collected or further processed; in particular, personal data communicated in accordance with the law applicable to the communicating authority may concern only one or more of the following:

- first name,
- last name,
- date of birth,

- nationality,
- rank,
- travel document bio page,
- accreditation document,
- ID/passport/accreditation document picture,
- e-mail address,
- mobile phone number,
- weapon details,
- duration of the deployment,
- location of the deployment,
- aircraft or vessel identification numbers,
- arrival date,
- arrival airport/border crossing point,
- arrival flight number,
- departure date,
- departure airport / border crossing point,
- departure flight number,
- home Member State / third country,
- deploying authority,
- tasks/operational profile,
- means of transportation,
- route

of team members, Agency staff, relevant observers, or members of staff exchange programmes;

- (d) personal data must be accurate and, where necessary, kept up to date;
- (e) personal data must be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purpose for which the data were collected or for which they are further processed;
- (f) personal data must be processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, taking into account the specific risks of processing, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures ("data breach"); the receiving Party shall take appropriate measures to address any data breach, and shall notify the communicating Party of such breach without undue delay and within 72 hours;
- (g) both the communicating authority and the receiving authority shall take every reasonable step to ensure without delay the rectification or erasure, as appropriate, of personal data where the processing does not comply with this Article, in particular because those data are not adequate, relevant or accurate, or because they are excessive in relation to the purpose of processing; this includes the notification of any rectification or erasure to the other Party;

(h) upon request, the receiving authority shall inform the communicating authority of the use of the communicated data;

(i) personal data may be communicated only to the following competent authorities:

- the Agency; and
- the Ministry of the Interior – Police Directorate of Montenegro,

further communication to other bodies requires the prior authorisation of the communicating authority;

(j) the communicating and the receiving authorities are under an obligation to make a written record of the communication and receipt of personal data;

(k) independent oversight shall be in place to oversee data protection compliance, including to inspect such records; data subjects shall have the right to bring complaints to the oversight body, and to receive a response without undue delay;

(l) data subjects shall have the right to receive information on the processing of their personal data, access such data and the rectification or erasure of inaccurate or unlawfully processed data, subject to necessary and proportionate limitations on important grounds of public interest; and

(m) data subjects shall have the right to effective administrative and judicial redress for violation of the aforementioned safeguards.

2. Each Party shall conduct periodic reviews of its own policies and procedures that implement this Article. Upon request by the other Party, the Party that received the request shall review its personal data processing policies and procedures to ascertain and confirm that the safeguards in this Article are implemented effectively. The results of the review shall be communicated to the Party that requested the review within a reasonable time.

3. The data protection safeguards under this Agreement shall be subject to oversight by the European Data Protection Supervisor and the Agency for Personal Data Protection and Free Access to Information of Montenegro.

4. The Parties shall cooperate with the European Data Protection Supervisor, as the supervisory authority of the Agency.

5. The Agency and Montenegro shall draw up a common report on the application of this Article at the end of each operational activity. That report shall be sent to the Agency's fundamental rights officer and data protection officer as well as to the Agency for Personal Data Protection and Free Access to Information of Montenegro.

6. The Agency and Montenegro shall set out detailed rules on the communication and processing of personal data for the purposes of operational activities under this Agreement in specific provisions of the relevant operational plans. Those provisions shall comply with the relevant requirements of European Union law and the law of Montenegro. They shall describe, *inter alia*, the intended purpose of the communication, the controller(s) and all roles and responsibilities, the categories of data communicated, the specific data retention periods, and all minimum safeguards. In the interest of transparency and foreseeability, those provisions shall be made publicly available in accordance with the relevant guidance of the European Data Protection Board.

ARTICLE 17

Exchange of classified and sensitive non-classified information

1. Any exchange, sharing or dissemination of classified information in the framework of this Agreement shall be covered by a separate administrative arrangement concluded between the Agency and the relevant authorities of Montenegro that shall be subject to the prior approval of the European Commission.
2. Any exchange of sensitive non-classified information in the framework of this Agreement:
 - (a) shall be handled by the Agency in accordance with Article 9(5) of Commission Decision (EU, Euratom) 2015/443¹ and by Montenegro in accordance with its national law;
 - (b) shall receive a level of protection by the receiving Party that is equivalent to the level of protection offered by the measures applied to that information by the communicating Party in terms of confidentiality, integrity and availability; and
 - (c) shall be conducted via an information exchange system that fulfils the criteria of availability, confidentiality and integrity for sensitive non-classified information, such as the communication network referred to in Article 14 of Regulation (EU) 2019/1896.
3. The Parties shall comply with intellectual property rights related to any data processed in the framework of this Agreement.

ARTICLE 18
Decision to suspend, terminate and/or
withdraw financing for an operational activity

1. If the conditions to conduct an operational activity are no longer fulfilled, including as notified by Montenegro, the executive director shall terminate that operational activity after informing Montenegro. Such information shall be made in writing and shall include the reasons therefor.
2. If this Agreement or an operational plan has not been respected by Montenegro, the executive director may withdraw financing of the relevant operational activity, and/or suspend or terminate it, after informing Montenegro in writing.
3. If the security of any participant of an operational activity deployed in Montenegro cannot be guaranteed, the executive director may suspend or terminate the relevant operational activity or aspects thereof.
4. If the executive director considers that violations of fundamental rights or international protection obligations that are of a serious nature or are likely to persist have taken place or are likely to take place in relation to an operational activity performed under this Agreement, he or she shall withdraw the financing of the relevant operational activity, and/or suspend or terminate it, after informing Montenegro.
5. Montenegro may request the executive director to suspend or terminate an operational activity. Such request shall be made in writing and shall include the reasons therefor.
6. A suspension, termination or withdrawal of financing under this Article shall take effect from the date of notification to Montenegro. It shall not affect any rights or obligations arising out of the application of this Agreement or the operational plan before such suspension, termination or withdrawal of financing.

¹ Commission Decision (EU, Euratom) 2015/443 of 13 March 2015 on Security in the Commission (OJ EU L 72, 17.3.2015, p. 41).

7. Montenegro may request the termination of deployment of any team member, or other relevant staff member, who does not respect this Agreement or an operational plan thereunder or who commits serious violations of Montenegrin legislation. The decision to terminate the deployment shall be made by the executive director or the respective home Member State, as appropriate, and notified to the relevant authorities of Montenegro.

ARTICLE 19

Combating fraud

1. Montenegro shall notify the Agency, the European Public Prosecutor's Office and/or the European Anti-Fraud Office forthwith if it becomes aware of the existence of credible allegations of fraud, corruption or any other illegal activities connected to the implementation of this Agreement that may affect the interests of the European Union.

2. Where such allegations relate to European Union funds disbursed in relation to this Agreement, Montenegro shall provide all necessary assistance to the European Public Prosecutor's Office and/or the European Anti-Fraud Office in relation to investigative activities on its territory, including facilitating interviews, on-the-spot checks and inspections (including access to information systems and databases in Montenegro) and facilitating access to any relevant information concerning the technical and financial management of matters financed partly or wholly by the European Union.

ARTICLE 20

Implementation of this Agreement

1. For Montenegro, this Agreement shall be implemented by the Ministry of the Interior – Police Directorate of Montenegro.

2. For the European Union, this Agreement shall be implemented by the Agency.

ARTICLE 21

Dispute settlement

1. Any disputes arising in connection with the application of this Agreement shall be examined jointly by representatives of the Agency and the competent authorities Montenegro.

2. Failing any prior settlement, disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled exclusively by negotiation between the Parties.

ARTICLE 22

Entry into force, provisional application, amendment, duration, suspension and termination of the Agreement and termination of predecessor Agreement

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Parties in accordance with their own internal legal procedures. The Parties shall notify one another of the completion of the procedures necessary for that purpose.

2. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Parties have notified each other of the completion of the internal legal procedures in accordance with paragraph 1.

Pending the completion of the procedures necessary for its entry into force, this Agreement shall be applied on a provisional basis as from the first day of the second month following the date of its signature by the Parties.

3. This Agreement may be amended only in writing by mutual consent of the Parties.

4. This Agreement is concluded for an indefinite period. It may be suspended or terminated by written agreement between the Parties or unilaterally by either Party.

In the event of a unilateral suspension or termination, the Party wishing to suspend or terminate shall notify the other Party thereof in writing. A unilateral termination or suspension of this Agreement shall take effect on the first day of the second month following the month during which the notification was given.

5. The Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro, signed in Luxembourg on 7 October 2019, is hereby repealed and replaced by this Agreement.

During the period when this Agreement is applied on a provisional basis, the application of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro, signed in Luxembourg on 7 October 2019, shall be suspended.

Any operational activity launched on the basis of the Status Agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro, signed in Luxembourg on 7 October 2019, that are ongoing at the time of the provisional application or entry into force of this Agreement may continue, subject to the amendment or adaptation of the respective operational plan in line with this Agreement.

6. Notifications made in accordance with this Article shall be sent, in the case of the European Union, to the Secretary-General of the Council of the European Union and, in the case of Montenegro, to the Ministry of Foreign Affairs of Montenegro.

Done in duplicate in the Montenegrin, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, and Swedish languages, each of those texts being equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, duly authorised to this effect, have signed this Agreement.

For Montenegro

Filip Adžić,

Minister of Internal Affairs

For the European Union

Ilva Johanson,

Commissioner for Home affairs

For the Council of the European Union

Gunar Stromer,
Minister of Justice of Sweden

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore - Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava kojim je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru i člana 82 stav 1 tačka 17 Ustava kojim je propisano da Skupština potvrđuje međunarodne ugovore.

Takođe članom 15 stav 1 Ustava Crne Gore propisano je da Crna Gora, na principima i pravilima međunarodnog prava, saraduje i razvija prijateljske odnose sa drugim državama, regionalnim i međunarodnim organizacijama, kao i odredbama člana 100 stav 1 tač. 1 i 4 Ustava, kojima je propisano da Vlada vodi unutrašnju i vanjsku politiku i zaključuje međunarodne ugovore.

II. OCJENA STANJA MEĐUNARODNIH ODNOSA I CILJ DONOŠENJA ZAKONA

Punopravno članstvo u Evropskoj uniji, pored ispunjavanja obaveza iz članstva u NATO-u, jeste najvažniji spoljnopolitički prioritet Crne Gore. Crna Gora je nastavila aktivnosti u cilju unapređenja u oblastima pregovaračkih poglavlja 23 i 24 što je prepoznato u posljednjem Non paperu.

Nakon izbjegličke krize i kovid pandemije, rat u Ukrajini je jedan od većih izazova sa kojima se suočava Evropa danas i u tom kontekstu, uvjereni smo da će proširenje EU dati doprinos još jačoj i sigurnijoj Evropi. Crna Gora je pouzdan partner i u potpunosti usklađena sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

Crna Gora cijeni podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Nova metodologija, kao i održavanje Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje EU u julu mjesecu 2022. godine u Crnoj Gori, jasan su signal posvećenosti Evropske komisije snažnijoj integraciji Zapadnog Balkana.

Na osnovu dosadašnjih rezultata postignutih tokom pristupnih pregovora Crna Gora je među državama članicama prepoznata kao najvjerojatnija prva buduća članica EU, jer je sa najviše otvorenih pregovaračkih poglavlja i ostvarenim mjerljivim rezultatima u procesu sprovođenja sveobuhvatnih reformi, zavrijedila status lidera u regionu u evropskim integracijama.

III. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU MEĐUNARODNIM UGOVOROM

Sporazumom o statusu između Evropske unije i Crne Gore o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori, utvrđuje se okvir za saradnju između FRONTEX-a i njegovih timova sa jedne strane, i nadležnih tijela Crne Gore, sa druge strane.

Sporazumom se potvrđuju aktivnosti koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori sa Evropskom unijom u oblasti upravljanja granicama i postizanja zajedničkih standarda na području zajedničkog djelovanja. Sporazum je veoma bitan i za samu Evropsku uniju, posebno u svijetlu aktuelnih migrantskih tokova.

Ovim sporazumom postavlja se adekvatan okvir za saradnju Evropske unije i država potpisnica, u okviru kojeg će Crnoj Gori biti pružena pomoć u oblasti upravljanja granicom i eventualnim kriznim situacijama koje se odnose na pojačani priliv migranata sa Bliskog Istoka i konfliktnih područja, što je nepredvidljivog karaktera i zahtijeva blagovremeno i stručno reagovanje. Takođe, sporazumom su obuhvaćeni opseg operacija, građanska i krivična odgovornost, pitanje privilegija i imuniteta članova timova, zadaci i nadležnosti timova, kao i usklađenost sa temeljnim pravima, pitanja koja će biti predmet pregovora.

IV. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

V. POTREBA USAGLAŠAVANJA PROPISA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno vršiti izmjenu unutrašnjih propisa.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Shodno članu 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore, a imajući u vidu potrebu jačanja bezbjednosti i ispunjavanje standarda u oblasti vladavine prava, odnosno pregovaračkog poglavlja 24, kao i jačanje međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i ilegalnih migracija, predlagač je mišljenja da je neophodno Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske Unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori, donijeti po hitnom postupku.



Crna Gora

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Naziv propisa	Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI	2. Unutrašnja bezbjednost
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	24 Pravda, sloboda i bezbjednost	24.30.10 Polijska saradnja [19.30.10]
Ključni termini - eurovok deskriptori		



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel. +382 20 231-535
fax +382 20 231-592
www.gov.me/szz

Broj: 02-040/24-429/2

14. marta 2024. godine

Za: **Ministarstvo unutrašnjih poslova**
Gospodinu Danilu Šaranoviću, ministru

Veza: 01 Br: 040/24-8285 od 13. marta 2024. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori**

Poštovani gospodine Šaranoviću,

NA PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU CRNE GORE I EVROPSKE UNIJE O OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA KOJE SPROVODI EVROPSKA AGENCIJA ZA GRANIČNU I OBALSKU STRAŽU U CRNOJ GORI, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedbi.

Ukazujemo da je u odnosu na Predloga zakona neophodno pribaviti mišljenje Ministarstva vanjskih poslova.

SEKRETARKA
Slavica Bajić
S. Bajić



Crna Gora

Ministarstvo vanjskih poslova

Generalni direktorat za međunarodno pravne poslove

Crna Gora
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Podgorica

Predlog zakona u Podgorici				
Drž. broj	Područje	Broj predloga	Datum	Urednik
01-040/24		828/2	16.03.2024	

Adresa: Stanka Dragojevića 2
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 416 312
fax: +382 225 702

Broj: 13/1-053/24-103-4

Podgorica 12. mart 2024. godine

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Kabinet ministra

Veza: Vaš dopis broj: 040/24 -8285 od 8. marta 2024. godine

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori

U vezi sa vašim dopisom broj: 040/24 -8285 od 8. marta 2024. godine, kojim tražite mišljenje na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori, obavještavamo da je Ministarstvo vanjskih poslova, s aspekta primjene Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list Crne Gore“, broj: 77/2008), saglasno sa gore pomenutim Predlogom zakona.

Napominjemo da su sugestije i primjedbe Ministarstva vanjskih poslova inkorporirane u tekst Predloga zakona u direktnoj komunikaciji sa predlagačem.

V.D.GENERALNE DIREKTORICE


Ivana Šikmanović



Ministarstvo
finansija

Crna Gora
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Podgorica

Predlog zakona / Acting				
Broj prijedloga	Broj zakona	Broj prijedloga	Primen	Vrijednost
01-040/24-8285				

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br. 2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mf.gov.me

Br: 05-02-040/24-2064/3

Podgorica, 20.05.2024.godine

Za: MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 22, Podgorica
gospodinu Danilu Šaranoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i
Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i
obalsku stražu u Crnoj Gori

Veza: Vaš akt broj: 01-040/24-8285 od 25.03.2024. godine i 17.05.2024. godine

Poštovani gospodine Šaranoviću,

Povodom *Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o
operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj
Gori*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Predlogom zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o
operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj
Gori postavlja se adekvatan okvir za saradnju Evropske unije i država potpisnica u okviru
kojeg će Crnoj Gori biti pružena pomoć u oblasti upravljanja granicom i eventualnim kriznim
situacijama, te da će sporazum imati pozitivne implikacije na vođenje pregovora u oblasti
vladavine prava.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta
implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni akt i Izveštaj o analizi uticaja propisa, navedeno je da se finansijska
sredstva koja su potrebna za implementaciju propisa odnose samo na zarade službenika
granične policije koji zajedno vrše poslove i zadatke sa službenicima FRONTEX-a, i sredstva
za njihove zarade se planiraju godišnjim budžetom Ministarstva unutrašnjih poslova za
narednu fiskalnu godinu u skladu sa godišnjim potrebama. Takođe, navedeno je da
usvajanjem propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će prosteći
finansijske obaveze, kao i da implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske
obaveze.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, nema primjedbi na *Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori*, uz napomenu da je finansijska sredstva potrebna za implementaciju propisa neophodno uskladiti sa sredstvima opredijeljenim godišnjim zakonima o budžetu.

S poštovanjem,



MINISTAR
Novica Vuković

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Novica Vuković', written over the printed name.

OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo unutrašnjih poslova
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori
<p>1. Definisanje problema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su u zrocil problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? <p>- Zakonom o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori sa Evropskom unijom u oblasti upravljanja granicama i postizanja zajedničkih standarda na području zajedničkog djelovanja. Sporazum je veoma bitan i za samu Evropsku uniju, posebno u svjetlu aktuelnih migrantskih tokova.</p> <p>- Ovim sporazumom postavlja se adekvatan okvir za saradnju Evropske unije i država potpisnica, u okviru kojeg će Crnoj Gori biti pružena pomoć u oblasti upravljanja granicom i eventualnim kriznim situacijama koje se odnose na pojačani priliv migranata sa Bliskog Istoka i konfliktnih područja, što je napredvidljivog karaktera i zahtijeva odgovorno i stručno reagovanje. Takođe, sporazum će omogućiti da službenici FRONTEX-a se rasporede na državama koje nisu članice EU a graniče se sa Crnom Gorom, što je novina u odnosu na važeći Sporazum sa Frontex-om.</p> <p>- Takođe, sporazum će omogućiti da crnogorski granični policijski službenici dobju odgovarajuću ekspertsku podršku, obuku, te tehničku pomoć. Imajući u vidu oblast koju tretira očekuje se da će predmetni sporazum imati pozitivne implikacije na vođenje pregovora u oblasti vladavine prava, odnosno pregovaračko poglavlje 24.</p> <p>- U slučaju nedonošenja propisa CG ne bi ispunila obaveze prema EU u pogledu vanjskih granica i samim tim bi bila onemogućena da dohije tehničku i kadrovsku podršku u zaštiti državne granice.</p> <p>- Nema subjekata koji bi bili oštećeni primenom ovog propisa</p> <p>- U slučaju „status quo“ otežala bi se saradnja sa FRONTEX-om i samim tim bi se onemogućila primjena EU standarda u oblasti vanjskih granica</p>	
<p>2. Ciljevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. <p>- Crna Gora će ojačati saradnju sa gore navedenim ugovornim stranama u predmetnoj oblasti, a pogotovo imajući u vidu da će crnogorski granični policijski službenici dobiti odgovarajuću ekspertsku podršku, obuku, te tehničku pomoć.</p> <p>- Imajući u vidu oblast koju tretira, očekuje se da će predmetni sporazum imati pozitivne implikacije na vođenje pregovora u oblasti vladavine prava, odnosno pregovaračko poglavlje 24, posebno u dijelu migracija i granične bezbjednosti. Takođe, usvajanjem navedenog propisa izvršice se usklađivanje sa Ugovorom o funkcioniranju Evropske unije, član 77. stav 2, kao i sa Regulativom (EU) 2019/1896 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. novembra 2019. o evropskoj graničnoj i obalnoj straži i ukidanju</p>	

Regulativa (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624; OJ L 295, 14.11.2019, čime će se izvršiti usklađivanje CG sa strateškim opredjeljenjem države, a to je članstvo u Evropsku uniju. Nakon izbjegličke krize i covid pandemije, rat u Ukrajini je jedan od većih izazova sa kojima se suočava Evropa danas i u tom kontekstu, uvjereni smo da će proširenje EU dati doprinos još jačoj i sigurnijoj Evropi. Crna Gora je pouzdan partner i u potpunosti usklađena sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU. Crna Gora čijen podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, te nova metodologija, kao i održavanje Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje EU u julu mjesecu 2022. godine u Crnoj Gori, jasan su signal posvećenosti Evropske komisije snažnijoj integraciji Zapadnog Balkana. Primjenom ovog Zakona Crna Gora će biti još bliža E.U.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (Uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulativnu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predložene propisa).

- Obrazložiti preferiranu opciju?

- Status quo opcija: ova opcija omogućava nastavak postojećih praksi i procedura. To bi značilo da Crna Gora bude prepoznata kao država koja nije u potpunosti primijenila EU politiku u oblasti zaštite vanjskih granica, što bi moglo da ima negativne efekte na pretpriputne pregovore sa EU. Pored navedenog, Crna Gora bi mogla da bude uskraćena i za fondove EU.

Neregulativna opcija: Ova opcija nije primjenjiva jer ni na koji drugi način se nije moglo unaprijediti stanje sa FRONTEX-om, osim kroz zaključivanje sporazuma čime se u potpunosti primjenjuju standardi EU.

Preferirana opcija je donošenje Zakona o potvrđivanju sporazuma kako bi se Crna Gora uskladila sa EU standardima u oblasti vanjskih poslova, te se istim postiže usklađivanje sa Ugovorom o funkcioniranju Evropske unije (član 77. stav 2) kao i sa Regulativom (E.U.) 2019/1896 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. novembra 2019. o evroskoj graničnoj i obalnoj straži i ukidanju Regulativa (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624;

Takođe preferiranom opcijom, tj. donošenjem zakona omogućava se potvrđivanje sporazuma koji je Crna Gora zaključila sa Evropskom unijom 16. maja 2023. godine, a koji je u privremenoj primjeni do završetka procedura potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.

- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

- Uključiti procjene administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Rješenja u Zakonu će uticati na granične policijske službenike kao i službenike Evropske agencije za graničnu i obalsku strazu (u daljem tekstu: FRONTEX) tj. strana ugovornica, kao i na fizička i pravna lica, involvirana u oblast upravljanja granicom i eventualnim kriznim situacijama koje se odnose na pojačani priliv migranata. Takođe, Zakon o potvrđivanju sporazuma je veoma bitan i za samu Evropsku uniju, posebno u svijetlu aktuelnih migrantskih tokova. Sprovođenjem ovog Zakona Crnoj Gori će biti pružena pomoć u oblasti upravljanja granicom i eventualnim kriznim situacijama koje se odnose na pojačani priliv migranata sa Bliskog Istoka i konfliktnih područja, što je nepredvidljivog karaktera i zahtijeva blagovremeno i stručno reagovanje.

- Pozitivni uticaji ogledaju se u razmjeni iskustava, kao i u donaciji opreme policijskim službenicima granične policije CG, što će direktno uticati na operativnost rada policija, time i neposredno utiče na pravna i fizička lica. Takođe, primjenom navedenog Zakona Crna Gora će prihvatiti propise EU u djelu migracija i granične bezbjednosti u većoj mjeri, i samim tim će biti spremnija za eventualno članstvo u

EU.

- Primjena propisa ne izaziva troškove građanima i privredi.
- Nema troškova koje je potrebno opravdati pozitivnim posljedicama propisa.
- Propis ne utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.
- Nema administrativnih opterećenja i biznis planijera.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korištena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključeno u tekst propisa? Obrazložiti.

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?

Nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa. Navedeno iz razloga što za službenike FRONTEX-a koji će biti angažovani sve troškove života u Crnoj Gori (smještaj, ishrana, zarade i sl.) snosi FRONTEX.

- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.

Finansijska sredstva će biti obezbijeđena tokom perioda primjene Zakona.

- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze

- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?

Finansijska sredstva koja su neophodna za implementaciju ovog Zakona odnose se samo na zarade službenika granične policije koji zajedno vrše poslove i zadatke sa službenicima FRONTEX-a. I sredstva za njihove zarade se planiraju godišnjim budžetom Ministarstva unutrašnjih poslova za narednu fiskalnu godinu u skladu sa godišnjim potrebama.

- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?

Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze.

- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?

Implementacijom propisa neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.

- Obrazložiti metodologiju koja je korištena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.

Ne postoje problemi u obračunu finansijskih izdataka iz razloga jer nisu potrebna dodatna finansijska sredstva za implementaciju ovog Zakona.

- Da li su postojele sugestije Ministarstva finansija na nacrt/prodlog propisa?

Na predlog propisa pribavljeno je mišljenje Ministarstva finansija (akt broj: 03-02-040/23-6876/2 od 18. oktobra 2023- godine), nakon što su implementirane sugestije u neposrednoj saradnji. Međutim, zbog konstituisanja nove Vlade Crne Gore, na Predlog propisa neophodno je pribaviti ponovno mišljenje.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.

- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).

- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- U izradi propisa nije korišćena ekspertna podrška.

- U tekst Zakona inkorporirani su svi predlozi Evropske komisije tokom pregovora prilikom usklađivanja teksta Sporazuma koji je vođen na nivou delegacija. Najviše komentara od strane Evropske komisije odnosio se na privilegije i imunitete članova tima FRONTEX-a koji su u konstruktivnom razgovoru tokom pregovora definisani na način da budu prihvatljivi objema stranama. Takođe, glavni razlog zbog koga se zaključuje novi Sporazum sa FRONTEX-om, a koji je prihvaćen od strane crnogorske delegacije tokom konsultacija je i primjena Odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Evropske Unije i Crne Gore o operativnim aktivnostima koje Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori od 05.04.2023. godine (2023/0101 NLE).

- Osnova za vođenje pregovora o zaključivanju sporazuma je usvojena na Vladi i određena je delegacija ispred CG koja je vodila pregovore.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?

- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?

- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?

- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Nema prepreka za implementaciju propisa.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova će pratiti primjenu propisa, kao i ispunjenje ciljeva.

- Glavni indikatori propisa su: smanjen broj za ilegalnih prelazaka u CG; povećan broj razmijenjenih informacija sa Evropskom komisijom u oblasti vanjskih granica; povećan broj riješenih slučajeva ilegalnih prelazaka u odnosu na prethodni period.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova će biti zaduženo za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene ovog propisa.

Datum i mjesto:

Podgorica, 17. maja 2024. god.



Starješina

[Handwritten signature]



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Br: 04/4-907/24-1064/2

25. mart 2024.

Za: MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
ministru Danilu Šaranoviću

Veza: Dopis br: 040/24-8285

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 040/24-8285 od 25. marta 2024. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23, 102/23 i 113/23) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



S poštovanjem,

Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu unutrašnjih poslova;
- a/a

me4 eu
eu4 me

Ja za Evropu, Evropa za mene

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MUP/IU/PZ/24/03
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Confirmation of the agreement between Montenegro and the European Union on operational activities carried out by the European border and coast guard agency in Montenegro	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova	
- Sektor/odsjek	Direktorat za normativne poslove i razvoj policije	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Iva Vukoslavčević e-mail: iva.vukoslavcevic@mup.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Iva Vukoslavčević e-mail: iva.vukoslavcevic@mup.gov.me , 067 284 529	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2023-2024	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Glava V – Prostor slobode, bezbjednosti i pravde, Poglavlje 2 – Politike graničnih kontrola, azila i		

imigracije, član 77. stav 2./ TFEU, Title V - Area of Freedom, Security and Justice, Chapter 2 – Policies on Border Checks, Asylum and Immigration, Article 77. paragraph 2.

Potpuno usklađeno/Fully harmonized

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

32019R1896

Regulativa (EU) 2019/1896 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. novembra 2019. o evropskoj graničnoj i obalnoj straži i ukidanju Regulativa (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624; OJ L 295, 14.11.2019/ Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624.

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi utvrđivanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Predmetni zakon djelimično je usklađen sa Regulativom **32019R1896** u dijelu koji se odnosi na kontakt tačke za primjenu Sporazuma, razmjenu povjerljivih informacija i osjetljivih podataka, akreditacijskim ispravama i nacionalnim koordinacijskim centrima.

Potpuna usklađenost će se postići danom ulaska CG u EU, jer se navedene odredbe isključivo primjenjuju na države članice EU.

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

/

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Konvencija Savjeta Evrope iz 1950. godine za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,- Konvencija Ujedinjenih nacija o statusu izbjeglica iz 1951. godine i njen Protokol iz 1967. godine,- Međunarodna konvencija Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije iz 1965. godine,- Međunarodni pakt Ujedinjenih nacija o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine,- Konvencija Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena iz 1979. godine,- Konvencija Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka iz 1984. godine,- Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta iz 1989. godine i Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom iz 2006. godine.- Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravu mora iz 1982. godine i- Povelja o osnovnim pravima Evropske unije. | <ul style="list-style-type: none">-1950 Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,-The 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol thereto,- The 1965 United Nations International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,-The 1966 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights,- The 1979 United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,- The 1984 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,-The 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child,-The 2006 United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities-1982 United Nations Convention on the Law of |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

	the Sea and - The Charter of Fundamental Rights of the European Union.
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvori sekundarnog prava EU preveden je na hrvatski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori je preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori, nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
Datum: <i>25. mart 2024. godine</i>	Datum: <i>[Signature]</i>

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)



TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MUP/TU/PZ/24/03		MUP/IU/PZ/24/03		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa (EU) 2019/1896 Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. novembra 2019. o evropskoj graničnoj i obalnoj straži i ukidanju Regulativa (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624; OJ L 295, 14.11.2019 - 32019R1896				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori		Proposal for the Law on Confirmation of the agreement between Montenegro and the European Union on operational activities carried out by the European border and coast guard agency in Montenegro		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Regulativa 2019/1896				
Član 1. Predmet Ovom se Regulativom uspostavlja europska granična i obalna straža kako bi se osiguralo europsko integrirano upravljanje vanjskim granicama s ciljem učinkovitog upravljanja tim granicama u potpunosti	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo	Odredba će biti primjenjiva po ulasku CG u EU u smislu regulisanja unutrašnjih i	

<p>u skladu s temeljnim pravima te s ciljem povećanja učinkovitosti politike Unije u pogledu vraćanja.</p> <p>Ova je Regulativa usmjerena na suočavanje s izazovima povezanim s migracijama i mogućim budućim izazovima i prijetnjama na vanjskim granicama. Njome se osigurava visoka razina unutarnje sigurnosti u Uniji uz puno poštovanje temeljnih prava i uz istodobnu zaštitu slobodnog kretanja osoba u Uniji. Ona doprinosi otkrivanju, sprečavanju i borbi protiv prekograničnog kriminaliteta na vanjskim granicama.</p>			<p>vanjskih granica.</p> <p>Zakonom o graničnoj kontroli se reguliše granična kontrola koja podrazumijeva obezbjeđivanje granica Crne Gore i međunarodna granična policijska saradnja</p>	
<p>Član 2.</p> <p>Definicije</p> <p>Za potrebe ove Regulative primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>1. „vanjske granice” znači vanjske granice kako su definirane člankom 2. točkom 2. Regulative (EU) 2016/399;</p> <p>2. „granični prijelaz” znači granični prijelaz kako je definiran člankom 2. točkom 8. Regulative (EU) 2016/399;</p> <p>3. „nadzor državne granice” znači nadzor državne granice kako je definiran člankom 2. točkom 10. Regulative (EU) 2016/399;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	<p>Imajući u vidu da Crna Gora još uvijek nije članica Evropske Unije, niti je dio Šengen zone, to je nemoguće propisivati i uvoditi unutrašnje granice, a posljedično i vanjske granice</p>	
<p>4. „granična kontrola” znači granična kontrola kako je definirana člankom 2. točkom 11. Regulative (EU) 2016/399;</p>	<p>Član 2 tačka 3</p> <p>(3) „granična kontrola” znači aktivnost koja se obavlja na granici, u skladu sa i za potrebe ovog Sporazuma, kao odgovor isključivo na namjeru prelaska ili čin prelaska te granice, bez obzira na bilo koji drugi faktor, a koja se sastoji od graničnih provjera i kontrola granice te procjene prijetnji unutrašnjoj bezbjednosti državne granice;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>5. „zaštita državne granice“ znači zaštita državne granice kako je definirana člankom 2. točkom 12. Regulative (EU) 2016/399;</p> <p>6. „zaštita zračne državne granice“ znači nadzor svakog leta zrakoplova s posadom ili bespilotnog zrakoplova i njegovih putnika ili tereta na državno područje država članica ili s tog područja, a koji nije unutarnji let kako je definiran člankom 2. stavkom 3. Regulative (EU) 2016/399;</p> <p>7. „svjesnost o stanju“ znači sposobnost nadziranja, otkrivanja, prepoznavanja, praćenja i razumijevanja nezakonitih prekograničnih aktivnosti radi utvrđivanja opravdanih razloga za primjenu mjera odgovora kombiniranjem novih informacija s postojećim znanjem i u svrhu većeg smanjenja gubitka života migranata na vanjskim granicama, duž njih ili u njihovoj blizini;</p>	<p style="text-align: center;">Član 2 tačka 13</p> <p>(13) „zajednička operacija“ znači djelovanje koje koordinira ili organizuje Agencija radi podrške državnim organima Crne Gore nadležnim za kontrolu državne granice u cilju rješavanja izazova kao što su ilegalna migracija, sadašnje ili buduće prijetnje na granicama Crne Gore ili prekogranični kriminal, ili radi pružanja veće tehničke i operativne pomoći za kontrolu tih granica;</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>8. „sposobnost reagiranja“ znači mogućnost poduzimanja radnji s ciljem suzbijanja nezakonitih prekograničnih aktivnosti na vanjskim granicama, duž njih ili u njihovoj blizini, uključujući sredstva i rokove za primjerenu reakciju;</p>	<p style="text-align: center;">Član 2 tačka 19</p> <p>(19) „brza intervencija na granicama“ znači akcija koja ima za cilj da odgovori na situaciju specifičnog i nesrazmjernog izazova na granicama Crne Gore raspoređivanjem timova za upravljanje granicom na teritoriji Crne Gore na ograničeni vremenski period radi vršenja granične kontrole zajedno sa državnim organima Crne Gore odgovornim za kontrolu granica;</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>9. „EUROSUR“ znači okvir za razmjenu informacija i suradnju između država članica i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu;</p>	<p style="text-align: center;">Član 2 tačka 9</p> <p>(9) „EUROSUR“ znači okvir za razmjenu informacija i suradnju između država članica i Agencije;</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>10. „slika stanja“ znači skup georeferenciranih podataka i informacija u gotovo stvarnom vremenu primljenih od različitih tijela, senzora, platformi i drugih izvora, koji se prenose putem sigurnih komunikacijskih i informacijskih kanala</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprimjenjivo</p>	<p style="text-align: center;">Odredba će biti primjenjiva po ulasku CG u EU</p>	

te se mogu obrađivati, selektivno prikazivati i razmjenjivati s drugim relevantnim tijelima kako bi se postigla svjesnost o stanju i ojačala sposobnost reagiranja na vanjskim granicama i predgraničnom području, duž njih ili u njihovoj blizini;				
(11) „matična država članica“ znači država članica iz koje je član osoblja raspoređen ili upućen u stalni korpus evropske granične i obalske straže;	Član 2 tačka 17 (17) „država članica učesnica“ označava državu članicu koja učestvuje u operativnoj aktivnosti, tako što obezbjeđuje tehničku opremu ili osoblje stalnog korpusa evropske granične i obalske straže;	Potpuno usklađeno		
12.„prekogranični kriminalitet“ znači svako teško kazneno djelo s prekograničnim obilježjem počinjeno ili pokušano na vanjskim granicama, duž njih ili u njihovoj blizini; 13.„predgranično područje“ znači geografsko područje van vanjskih granica koje je relevantno za upravljanje vanjskim granicama na temelju analize rizika i svjesnosti o stanju;	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo	Odredba će biti primjenjiva po ulasku CG u EU	
14. „incident“ znači situacija koja se odnosi na nezakonito useljavanje, prekogranični kriminalitet ili ugrozu života migranata na vanjskim granicama, duž njih ili u njihovoj blizini;	Član 2 tačka 12 (12) „incident“ znači situacija koja se odnosi na ilegalnu imigraciju, prekogranični kriminal ili rizik po život migranata na vanjskim granicama Evropske unije ili Crne Gore, duž njih ili u njihovoj blizini;	Potpuno usklađeno		
15. „statutarno osoblje“ znači osoblje koje zapošljava Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Evropske unije („Pravilnik o osoblju“) i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Evropske unije („Uvjeti zaposlenja“) utvrđenima Regulativom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68	Član 2 tačka 20 (20) „statutarno osoblje“ znači osoblje koje zapošljava Agencija u skladu sa Pravilnikom o osoblju službenika Evropske unije i uslovima zapošljavanja drugih službenika Unije utvrđenim Regulativom Savjeta (EEZ, Euratom, EZUČ) broj 259/68.	Potpuno usklađeno		

<p>16. „operativno osoblje” znači službenici graničnog nadzora, pratitelji za vraćanje, stručnjaci za vraćanje i drugo relevantno osoblje od kojeg se sastoje stalne snage europske granične i obalne straže u skladu s četirima kategorijama iz članka 54. stavka 1., koji djeluju kao članovi timova s izvršnim ovlastima, ako je primjenjivo, i statutarno osoblje odgovorno za funkcioniranje središnje jedinice europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) koje se ne može rasporediti kao članovi timova;</p>	<p style="text-align: center;">Član 2 tačka 7</p> <p>(7) „timovi za upravljanje granicom” znači timovi formirani od stalnog korpusa europske granične i obalske straže koje treba rasporediti tokom zajedničkih operacija i brzih graničnih intervencija na vanjskim granicama u državama članicama i trećim zemljama;</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>17. „član timova” znači pripadnik stalnih snaga europske granične i obalne straže raspoređen u okviru timova za upravljanje granicama, timova za potporu upravljanju migracijama i timova za vraćanje;</p>	<p style="text-align: center;">Član 2 tačka 14</p> <p>(14) „član tima” znači pripadnik stalnog korpusa europske granične i obalske straže raspoređen u okviru tima za upravljanje granicama za učešće u operativnoj aktivnosti;</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>18. „timovi za upravljanje granicama” znači timovi sastavljeni od stalnih snaga europske granične i obalne straže namijenjeni raspoređivanju tijekom zajedničkih operacija na vanjskim granicama i brzih intervencija na granicama u državama članicama i trećim zemljama;</p>	<p style="text-align: center;">Član 2 tačka 7</p> <p>„timovi za upravljanje granicom” znači timovi formirani od stalnog korpusa europske granične i obalske straže koje treba rasporediti tokom zajedničkih operacija i brzih graničnih intervencija na vanjskim granicama u državama članicama i trećim zemljama;</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p>19. „timovi za potporu upravljanju migracijama” znači timovi stručnjaka koji državama članicama osiguravaju tehničko i operativno pojačanje, uključujući pojačanje u žarišnim područjima, koji se sastoje od operativnog osoblja, stručnjaka iz Europskog potpornog ureda za azil (EASO) i Europol te, ako je relevantno, stručnjaka iz Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA),</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprijmjenjivo</p>	<p style="text-align: center;">Odredba će biti primjenjiva po ulasku CG u EU</p>	

<p>drugih tijela, ureda i agencija Unije te iz država članica;</p> <p>20. „država članica domaćin” znači država članica u kojoj se odvija ili iz koje je pokrenuta zajednička operacija ili brza intervencija na granicama, operacija vraćanja ili intervencija vraćanja, ili u koju se raspoređuje tim za potporu upravljanju migracijama;</p>				
<p>21. „matična država članica” znači država članica iz koje je član osoblja raspoređen ili upućen u stalne snage europske granične i obalne straže;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	<p>Odredba će biti primjenjiva po ulasku CG u EU</p>	
<p>22. „država članica sudionica” znači država članica koja sudjeluje u zajedničkoj operaciji, brzoj intervenciji na granicama, operaciji vraćanja, intervenciji vraćanja ili raspoređivanju tima za potporu upravljanju migracijama osiguravanjem tehničke opreme ili osoblja stalnih snaga europske granične i obalne straže, kao i država članica koja u operacijama vraćanja ili intervencijama vraćanja sudjeluje osiguravanjem tehničke opreme ili osoblja, ali koja nije država članica domaćin;</p>	<p>Član 2 tačka 7</p> <p>(7) „timovi za upravljanje granicom” znači timovi formirani od stalnog korpusa evropske granične i obalske straže koje treba rasporediti tokom zajedničkih operacija i brzih graničnih intervencija na vanjskim granicama u državama članicama i trećim zemljama;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>23. „žarišno područje” znači područje uspostavljeno na zahtjev države članice domaćina na kojem država članica domaćin, Komisija, relevantne agencije Unije i države članice sudionice surađuju, s ciljem upravljanja postojećim ili potencijalnim nerazmjernim izazovom povezanim s migracijama koji je obilježen znatnim povećanjem broja migranata koji pristižu na vanjske granice;</p> <p>24. „vraćanje” znači vraćanje kako je definirano člankom 3. točkom 3. Direktive 2008/115/EZ;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>	<p>Odredba će biti primjenjiva po ulasku CG u EU</p>	

<p>25. „odluka o vraćanju” znači upravna ili sudska odluka ili akt u kojem se navodi ili određuje da je boravak državljanina treće zemlje nezakonit i kojim se određuje ili utvrđuje obveza vraćanja, kojom se poštuje Direktiva 2008/115/EZ;</p> <p>26. „vraćenic” znači državljanin treće zemlje s nezakonitim boravkom koji podliježe izvršivoj odluci o vraćanju;</p> <p>27. „operacija vraćanja” znači operacija koju organizira ili koordinira Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu i koja uključuje pružanje tehničkog i operativnog pojačanja jednoj državi članici ili više njih te u okviru koje se vraćenici iz jedne države članice ili više njih vraćaju prisilno ili dobrovoljno, neovisno o upotrijebljenom prijevoznom sredstvu;</p> <p>28. „intervencija vraćanja” znači aktivnost Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu koja državama članicama pruža unaprijedenu tehničku i operativnu pomoć koja se sastoji od raspoređivanja timova za vraćanje i od organizacije operacija vraćanja;</p> <p>29. „timovi za vraćanje” znači timovi sastavljeni od stalnih snaga europske granične i obalne straže namijenjeni raspoređivanju tijekom operacija vraćanja, intervencija vraćanja u državama članicama ili drugih operativnih aktivnosti povezanih s provedbom zadaća u području vraćanja;</p> <p>30. „časnik za vezu zadužen za imigraciju” znači časnik za vezu zadužen za imigraciju kako je definiran članom 2. točkom 1. Regulative (EU) 2019/1240 Europskog parlamenta i Vijeća</p>				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>Europska granična i obalna straža Europsku graničnu i obalnu stražu čine nacionalna tijela država članica nadležna za upravljanje granicama, uključujući službenike obalne straže u mjeri u kojoj izvršavaju zadaće nadzora državne granice, nacionalna tijela nadležna za vraćanje i Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”).</p>	<p style="text-align: center;">Član 2 tačka 1</p> <p>(1) „Agencija” znači Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu osnovana Regulativom Evropskog parlamenta i Savjeta (EU) 2019/1896 ili bilo kojom njenom izmjenom;</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;">Članovi 4-9</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>			
<p style="text-align: center;">Član 9 tačka 2</p> <p>Države članice i Agencija donose operativne planove za upravljanje granicama i vraćanje. Operativni planovi država članica povezani s dijelovima granica kojima je pripisana visoka i kritična razina utjecaja koordiniraju se u suradnji sa susjednim državama članicama i s Agencijom radi provedbe potrebnih prekograničnih mjera i osiguravanja potpore koju pruža Agencija. Za aktivnosti Agencije postupci operativnog planiranja za sljedeću godinu određuju se u prilogu jedinstvenom programskom dokumentu iz članka 102. Za svaku posebnu operativnu aktivnost postupci operativnog planiranja dovode do operativnih planova iz članka 38. i članka 74. stavka 3. Operativni planovi ili njihovi dijelovi mogu se po potrebi razvrstati u skladu s člankom 92</p>	<p style="text-align: center;">Član 4 tačka 1</p> <p>1. Crna Gora i Agencija dogovaraju operativni plan za svaku operativnu aktivnost u skladu sa članovima 38 i 74 Regulative (EU) 2019/1896. Operativni plan obvezujući je za Crnu Goru, Agenciju i države članice učesnice.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p align="center">Članovi 9-12</p>	<p align="center">Neprenosivo</p>			
<p align="center">Član 13</p> <p>Nacionalne kontaktne točke 1. Svaka država članica određuje nacionalnu kontaktnu točku za komunikaciju s Agencijom o svim pitanjima povezanima s aktivnostima Agencije, ne dovodeći u pitanje ulogu nacionalnih koordinacijskih centara. Nacionalne kontaktne točke moraju biti dostupne u svakom trenutku i osiguravati da Agencija pravodobno distribuirala sve informacije svim relevantnim tijelima u dotičnoj državi članici, posebice članovima upravnog odbora i nacionalnom koordinacijskom centru. 2. Države članice mogu odrediti do dva člana osoblja koji predstavljaju svoju nacionalnu kontaktnu točku i koji će se dodijeliti Agenciji kao časnici za vezu. Časnici za vezu olakšavaju komunikaciju između nacionalne kontaktne točke i Agencije te mogu, prema potrebi, sudjelovati na relevantnim sastancima. 3. Agencija časnicima za vezu osigurava potrebne prostorije u svojem sjedištu i odgovarajuću potporu kako bi mogli obavljati svoje dužnosti. Sve ostale troškove do kojih dođe u vezi s raspoređivanjem časnika za vezu snosi država članica.</p>	<p align="center">Član 12 tačka 15</p> <p>Crna Gora i Agencija imenuju kontakt tačke koje su dostupne u svakom trenutku i koje su odgovorne za razmjenu informacija i trenutna djelovanja koja treba preduzeti ako djelo koje počinu član tima može predstavljati povredu krivičnog zakona, kao i za razmjenu informacija i operativne aktivnosti u vezi sa svim parničnim i upravnim postupcima protiv člana tima.</p> <p>Dok nadležni organi matične države članice ne preuzmu mjere, Crna Gora i Agencija pomažu jedna drugoj u sprovođenju svih potrebnih istraga svakog navodnog krivičnog djela u pogledu kojeg Crna Gora ili Agencija ili obje imaju interes, u identifikaciji svjedoka i u prikupljanju i iznošenju dokaza, uključujući zahtjev za dobijanje i, prema potrebi, predaju predmeta povezanih sa navodnim krivičnim djelom. Predaja takvih predmeta može podlijegati njihovom vraćanju pod uslovima koje utvrdi nadležni organ koji ih dostavlja.</p>	<p align="center">Djelimično usklađeno</p>	<p>Član 13 Regulative se odnosi na države članice EU, tj. predviđa Nacionalne kontakt tačke, dok je ovim Zakonom izvršena djelimična usklađenost na način što će CG odrediti kontakt osobu za sprovođenje isključivo Sporazuma sa FRONTEX-om a ne i sa ostalim državama članicama EU.</p>	<p align="center">Potpuna usklađenost izvršiće se danom ulaska CG u EU, jer se navedene odredbe isključivo primjenjuju na države članice EU</p>
<p align="center">Član 14 tačka 1</p> <p>Agencija uspostavlja i održava komunikacijsku mrežu kako bi osigurala komunikacijske i analitičke alate i omogućila sigurnu razmjenu osjetljivih</p>	<p align="center">Razmjena povjerljivih i osjetljivih nepovjerljivih podataka Član 17</p>	<p align="center">Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimična usklađenost vezano za razmjenu povjerljivih i</p>	<p align="center">Potpuna usklađenost izvršiće se danom ulaska CG u</p>

<p>neklasificiranih te klasificiranih podataka u gotovo stvarnom vremenu s nacionalnim koordinacijskim centrima i među njima. Svi sustavi ili aplikacije koji se koriste komunikacijskom mrežom moraju biti usklađeni s pravom Unije o zaštiti podataka tijekom cijelog životnog ciklusa. Komunikacijska mreža radi dvadeset i četiri sata dnevno, sedam dana u tjednu i omogućuje: (a) bilateralnu i multilateralnu razmjenu informacija u gotovo stvarnom vremenu; (b) audio i video konferencije; 14.11.2019. HR Službeni list Europske unije L 295/27 (c) sigurnu pohranu, prijenos, obradu i postupanje s osjetljivim neklasificiranim podacima; (d) sigurnu pohranu, prijenos, obradu i postupanje s klasificiranim podacima EU-a do razine CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ili istovjetnih razina u nacionalnoj klasifikaciji, osiguravajući da se s klasificiranim podacima postupa te da ih se pohranjuje, prenosi i obrađuje u odvojenom i ovlaštenom dijelu komunikacijske mreže. 2. Agencija pruža tehničku podršku i osigurava da je komunikacijska mreža stalno dostupna te da može poduprijeti komunikacijski i informacijski sustav kojim upravlja Agencija</p>	<p>1. Svaka razmjena, dijeljenje ili širenje povjerljivih podataka u okviru ovog Sporazuma obuhvaćena je zasebnim administrativnim sporazumom sklopljenim između nadležnih organa Crne Gore, koji podliježe prethodnom odobrenju Evropske komisije.</p> <p>2. Za svaku razmjenu osjetljivih nepovjerljivih podataka u okviru ovog Sporazuma važi sljedeće:</p> <p>(a) njome upravlja Agencija u skladu sa članom 9 stav 5 Odluke Komisije (EU, Euratom) 2015/443 i Crna Gora u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom;</p> <p>(b) strana koja je primila podatke obezbjeđuje njihovu zaštitu na nivou koji je u skladu sa nivoom zaštite koju omogućavaju mjere koje je strana koja je poslala podatke primijenila na te podatke u smislu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti; i</p> <p>(c) sprovodi se putem sistema za razmjenu informacija koji ispunjava kriterijume dostupnosti, povjerljivosti i integriteta za osjetljive nepovjerljive podatke, kao što je komunikaciona mreža iz člana 14 Regulative (EU) 2019/1896.</p> <p>3. Strane će se pridržavati prava intelektualne svojine povezanih sa svim podacima koji se obrade u okviru ovog Sporazuma.</p>		<p>osjetljivih podataka se ogleda u tome što CG ne primjenjuje direktno propise EU vezano za zaštitu podataka o ličnosti i tajnih podataka, već se primjenjuje nacionalno zakonodavstvo CG u ovom dijelu.</p>	<p>EU, jer se navedene odredbe isključivo primjenjuju na države članice EU</p>
<p>Članovi 15-20</p>	<p>Neprenosivo</p>			
<p>Član 21 Nacionalni koordinacijski centri</p>	<p>Član 7</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje ulogu područnih kancelarija kako je opisano u članu 6, izvršni direktor imenuje jednog ili više stručnjaka iz svog statutarnog osoblja</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimična usklađenost vezano za Nacionalni koordinacijski centar se ogleda u</p>	<p>Potpuna usklađenost izvršiće se danom ulaska CG u</p>

<p>1. Svaka država članica određuje, vodi i održava nacionalni koordinacijski centar koji koordinira i razmjenjuje informacije između svih tijela odgovornih za nadzor vanjskih granica na nacionalnoj razini te drugih nacionalnih koordinacijskih centara i Agencije. Svaka država članica obavješćuje Komisiju o osnivanju svojeg nacionalnog koordinacijskog centra, koja odmah o tome obavješćuje druge države članice i Agenciju.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje članak 13. i u okviru EUROSUR-a, nacionalni koordinacijski centar jedinstvena je kontaktna točka za razmjenu informacija i za suradnju s drugim nacionalnim koordinacijskim centrima i Agencijom.</p> <p>3. Nacionalni koordinacijski centri: (a) osiguravaju pravovremenu razmjenu informacija i pravovremenu suradnju između svih nacionalnih tijela odgovornih za nadzor vanjskih granica na nacionalnoj razini i drugih nacionalnih koordinacijskih centara i Agencije; (b) osiguravaju pravovremenu razmjenu informacija s tijelima nadležnima za traganje i spašavanje, kazneni progon, azil i useljavanje te upravljaju širenjem relevantnih informacija na nacionalnoj razini; (c) doprinose djelotvornom i učinkovitim upravljanju resursima i osobljem; (d) uspostavljaju i održavaju nacionalne slike stanja u skladu s člankom 25.; (e) podupiru koordiniranje, planiranje i provedbu nacionalnog nadzora državne granice; (f) koordiniraju nacionalne sustave nadzora državne granice u skladu s nacionalnim pravom; (g) doprinose redovitom mjerenju učinaka nacionalnog nadzora državne granice za potrebe ove Regulative;</p>	<p>koji se raspoređuju kao koordinatore za svaku operativnu aktivnost. Izvršni direktor obavješćava Crnu Goru o takvom imenovanju.</p> <p>2. Uloga koordinatora je da:</p> <p>(a) djeluje kao veza između Crne Gore, Agencije i članova tima te da u ime Agencije pruža pomoć timovima za upravljanje granicom u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na uslove raspoređivanja;</p> <p>(b) prati pravilnu implementaciju operativnog plana, između ostalog s obzirom na zaštitu osnovnih prava u saradnji sa posmatračem(ima) za osnovna prava, i o tome izvještava izvršnog direktora;</p> <p>(c) djeluje u ime Agencije u svim aspektima raspoređivanja timova za upravljanje granicom i izvještava Agenciju o svim tim aspektima; i</p> <p>(d) podstiče saradnju i koordinaciju između Crne Gore i država članica učesnica.</p> <p>3. U okviru operativnih aktivnosti, izvršni direktor može ovlastiti koordinatora za pružanje pomoći u rješavanju svih nesuglasica povezanih sa sprovođenjem operativnog plana i raspoređivanjem timova za upravljanje granicom.</p> <p>4. Crna Gora članovima tima izdaje samo ona uputstva koja su u skladu sa operativnim planom. Ako koordinator smatra da uputstva izdata članovima tima nisu u skladu s operativnim planom ili primjenjivim pravnim obavezama, on ili ona odmah o tome obavješćava službenike Crne Gore koji obavljaju koordinacionu ulogu i izvršnog direktora. Izvršni direktor može preduzeti odgovarajuće mjere, uključujući suspenziju ili prekid operativne aktivnosti, u skladu sa članom 18 ovog Sporazuma.</p>		<p>tome što CG u okviru Uprave policije – Sektora granične policije ima Kordinacioni centar koji pored FRONTEX-a saraduje i sa državama iz regiona, tj. državama koje nisu dio EU – trećim država, i prilikom saradnje se primjenjuje nacionalno zakonodavstvo i bilateralni sporazumi o saradnji, a ne isključivo Regulativa EU.</p>	<p>EU, jer se navedene odredbe isključivo primjenjuju na države članice EU</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

<p>(h) koordiniraju operativne mjere s drugim državama članicama i trećim zemljama, ne dovodeći u pitanje nadležnosti Agencije i drugih država članica; (i) razmjenjuju relevantne informacije s časniciima za vezu njihove države članice zaduženima za imigraciju, ako su imenovani, putem odgovarajućih struktura uspostavljenih na nacionalnoj razini, te tako doprinose europskoj slici stanja i podržavaju operacije nadzora državne granice; (j) pod nadzorom nadležnih nacionalnih tijela doprinose sigurnosti informacija nacionalnih informacijskih sustava i informacijskih sustava Agencije.</p> <p>4. Države članice mogu ovlastiti regionalna, lokalna, funkcionalna ili druga tijela koja mogu donositi operativne odluke za osiguravanje svjesnosti o stanju i sposobnosti reagiranja u njihovim odgovarajućim područjima nadležnosti, uključujući zadaće i nadležnosti iz stavka 3. točaka (c), (e) i (f). L 295/30 HR Službeni list Europske unije 14.11.2019.</p> <p>5. Odluka države članice da dodijeli zadaće u skladu sa stavkom 4. ne utječe na sposobnost nacionalnog koordinacijskog centra za suradnju i razmjenu informacija s drugim nacionalnim koordinacijskim centrima i Agencijom.</p> <p>6. U unaprijed definiranim slučajevima utvrđenima na nacionalnoj razini, nacionalni koordinacijski centar može ovlastiti tijelo iz stavka 4. za komunikaciju i razmjenu informacija s regionalnim tijelima ili nacionalnim koordinacijskim centrom druge države članice ili nadležnim tijelima treće zemlje pod uvjetom da to ovlašteno tijelo redovito obavješćuje vlastiti nacionalni koordinacijski centar</p>				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

o takvoj komunikaciji i razmjeni informacija. 7. Nacionalni koordinacijski centar radi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.				
Članovi 22-37	Neprenosivo			
Član 38	<p>Član 4 tačka 1</p> <p>1. Crna Gora i Agencija dogovaraju operativni plan za svaku operativnu aktivnost u skladu sa članovima 38 i 74 Regulative (EU) 2019/1896. Operativni plan obvezujući je za Crnu Goru, Agenciju i države članice učesnice.</p>	Potpuno usklađeno		
Članovi 38-43	Neprenosivo			
Član 44	<p>Koordinator Član 7</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje ulogu područnih kancelarija kako je opisano u članu 6, izvršni direktor imenuje jednog ili više stručnjaka iz svog statutarnog osoblja koji se raspoređuju kao koordinate za svaku operativnu aktivnost. Izvršni direktor obavještava Crnu Goru o takvom imenovanju.</p>	Potpuno usklađeno		

<p>2. Uloga koordinatora je da:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) djeluje kao veza između Crne Gore, Agencije i članova tima te da u ime Agencije pruža pomoć timovima za upravljanje granicom u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na uslove raspoređivanja;(b) prati pravilnu implementaciju operativnog plana, između ostalog s obzirom na zaštitu osnovnih prava u saradnji sa posmatračem(ima) za osnovna prava, i o tome izvještava izvršnog direktora;(c) djeluje u ime Agencije u svim aspektima raspoređivanja timova za upravljanje granicom i izvještava Agenciju o svim tim aspektima; i(d) podstiče saradnju i koordinaciju između Crne Gore i država članica učesnica. <p>3. U okviru operativnih aktivnosti, izvršni direktor može ovlastiti koordinatora za pružanje pomoći u rješavanju svih nesuglasica povezanih sa sprovođenjem operativnog plana i raspoređivanjem timova za upravljanje granicom.</p> <p>4. Crna Gora članovima tima izdaje samo ona uputstva koja su u skladu sa operativnim planom. Ako koordinator smatra da uputstva izdata članovima tima nisu u skladu s operativnim planom ili primjenjivim pravnim obavezama, on ili ona odmah o tome obavještava službenike Crne Gore koji obavljaju koordinacionu ulogu i izvršnog direktora. Izvršni direktor može preduzeti odgovarajuće mjere, uključujući suspenziju ili prekid operativne aktivnosti, u skladu sa članom 18 ovog Sporazuma.</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Čl. 45 do 73	Neprenosivo			
Član 74	Član 4 tačka 1 1. Crna Gora i Agencija dogovaraju operativni plan za svaku operativnu aktivnost u skladu sa članovima 38 i 74 Regulative (EU) 2019/1896. Operativni plan obvezujući je za Crnu Goru, Agenciju i države članice učesnice.	Potpuno usklađeno		
Član 75-82	Neprenosivo			

<p style="text-align: center;">Član 83 Akreditacijska isprava</p> <p>1. Agencija u suradnji s državom članicom domaćinom članovima timova izdaje ispravu na službenom jeziku države članice domaćina te još jednom službenom jeziku institucija Unije radi njihove identifikacije i kao dokaz prava nositelja da obavlja zadaće i izvršava ovlasti kako je navedeno u članku 82. Ta isprava uključuje sljedeće informacije o svakom članu timova: (a) ime i državljanstvo; (b) čin ili naziv radnog mjesta; 14.11.2019. HR Službeni list Europske unije L 295/75 (c) noviju digitalnu fotografiju; i (d) zadaće koje je ovlašten obavljati dok je raspoređen na dužnost.</p> <p>2. Isprava se vraća Agenciji nakon završetka svake zajedničke operacije, raspoređivanja timova za potporu upravljanju migracijama, pilot-projekta, brze intervencije na granicama, operacije vraćanja ili intervencije vraćanja.</p>	<p style="text-align: center;">Dokument o akreditaciji Član 14</p> <p>1. Agencija svakom članu tima izdaje ispravu na crnogorskom i engleskom jeziku radi njegove identifikacije pred nacionalnim organima Crne Gore i kao dokaz da nosilac ima pravo da obavlja zadatke i izvršava ovlaštenja iz člana 10 ovog Sporazuma i operativnog plana („dokument o akreditaciji”).</p> <p>2. Dokument o akreditaciji uključuje sljedeće informacije o članu osoblja: ime i državljanstvo, čin ili naziv radnog mjesta, noviju digitalnu fotografiju i zadatke koje je ovlašten da obavlja za vrijeme raspoređivanja. Dokument o akreditaciji mora da sadrži datum isteka.</p> <p>3. Za potrebe identifikacije pred nacionalnim organima Crne Gore, članovi tima dužni su u svakom trenutku imati kod sebe dokument o akreditaciji.</p> <p>4. Crna Gora priznaje da se dokumentom o akreditaciji, zajedno sa važećom putnom ispravom, određenom članu tima odobrava ulazak u Crnu Goru i boravak u njoj bez potrebe za vizom, dozvolom za boravak, prethodnim odobrenjem ili bilo kojom drugom ispravom do dana njenog isteka.</p> <p>5. Dokument o akreditaciji se vraća Agenciji po završetku raspoređivanja. Nadležni organi Crne Gore obavještavaju se o tome.</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimična usklađenost vezano za akreditacijske isprave ogleđa se u tome što akreditacijska isprava shodno Regulativi EU sadrži više podataka od dokumenta o akreditaciji koji CG izdaje članovima FRONTEX-a jer isprava kojuu izdaje CG je u skladu sa podacima iz nacionalnih zakonodastava (prevashodno Zakon o strancima)</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost izvršiće se danom ulaska CG u EU, jer se navedene odredbe isključivo primjenjuju na države članice EU</p>
<p style="text-align: center;">Član 84 Građanskopravna odgovornost članova timova</p>	<p style="text-align: center;">Privilegije i imuniteti članova tima Član 12</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>1. Ne dovodeći u pitanje članak 95., ako članovi timova djeluju u državi članici domaćinu, ta je država članica odgovorna u skladu sa svojim nacionalnim pravom za svu štetu koju oni prouzroče tijekom operacija.</p> <p>2. Ako je takva šteta izazvana krajnjom nepažnjom ili namjernim protupravnim postupanjem članova timova upućenih ili raspoređenih iz država članica, država članica domaćin može od matične države članice zatražiti povrat svih iznosa koje je država članica domaćin platila oštećenima ili osobama ovlaštenima da u ime oštećenika prime takve iznose. Ako je takva šteta izazvana krajnjom nepažnjom ili namjernim protupravnim postupanjem statutarnog osoblja, država članica domaćin može od Agencije zatražiti povrat svih iznosa koje je država članica domaćin platila oštećenima ili osobama ovlaštenima da u ime oštećenika prime takve iznose. Time se ne dovodi u pitanje mogućnost pokretanja bilo kojeg postupka pred Sudom Europske unije („Sud”) protiv Agencije u skladu s člankom 98.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava prema trećim stranama, svaka država članica odriče se svih svojih zahtjeva od države članice domaćina ili bilo koje druge države članice za štetu koju je pretrpjela, osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjernog protupravnog postupanja.</p> <p>4. Sve sporove između država članica ili između države članice i Agencije povezane s primjenom stavaka 2. i 3. ovog članka koji se ne mogu riješiti međusobnim pregovorima one upućuju Sudu. 5. Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje prava prema trećim</p>	<p>1. Naknadne privilegije i imuniteti dodijeljeni članovima tima, imaju za cilj da obezbijede vršenje službenih funkcija u toku akcija koje se sprovode u skladu sa operativnim planom na teritoriji Crne Gore.</p> <p>2. Članovi tima ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku istrage ili sudskog postupka u Crnoj Gori ili od strane organa Crne Gore, osim u okolnostima iz stava 3.</p> <p>3. Članovi tima uživaju imunitet od krivične, građanske i upravne jurisdikcije u Crnoj Gori u pogledu svih radnji koje počinu u vršenju službene dužnosti. Ako organi Crne Gore namjeravaju da pokrenu krivični, građanski ili upravni postupak protiv člana tima, nadležni organi Crne Gore o tome odmah obavještavaju izvršnog direktora. Postupak obavještavanja mora biti u skladu sa primjenjivom odlukom Agencije, koja se utvrđuje u operativnom planu. Nakon prijema takvog obavještenja, izvršni direktor, bez daljeg odlaganja, obavještava relevantne organe Crne Gore o tome je li član tima predmetnu radnju počinio prilikom vršenja svojih službenih dužnosti. Ako je za radnju navedeno da je počinjena pri vršenju službenih dužnosti, postupak se ne pokreće. Ako je za radnju navedeno da nije počinjena pri vršenju službenih dužnosti, postupak se može pokrenuti. Kvalifikacija radnje o kojoj obavijesti izvršni direktor, obavezujuća je za Crnu Goru, koja je ne može osporavati. Do te kvalifikacije, Agencija se suzdržava od preduzimanja bilo kakvih mjera kojima bi se ugrozilo moguće naknadno krivično gonjenje člana tima od</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>stranama, Agencija snosi troškove štete nastale na njezinoj opremi tijekom raspoređivanja, osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjernog protupravnog postupanja.</p> <p style="text-align: center;">Član 85</p> <p style="text-align: center;">Kaznenopravna odgovornost članova timova</p> <p>Ne dovodeći u pitanje članak 95., tijekom zajedničke operacije, pilot-projekta, raspoređivanja tima za potporu upravljanju migracijama, brze intervencije na granicama, operacije vraćanja ili intervencije vraćanja prema članovima timova na državnom području države članice domaćina, uključujući statutarno osoblje, postupa se jednako kao i prema službenicima države članice domaćina u pogledu svih kaznenih djela koja bi mogla biti počinjena protiv njih ili koja bi oni mogli počiniti.</p>	<p>strane nadležnih organa Crne Gore, uključujući olakšavanje odlaska dotičnog člana tima iz Crne Gore. Članovi tima nisu izuzeti od jurisdikcije matične države članice na osnovu dodijeljenih privilegija i uživanja imuniteta od krivične jurisdikcije Crne Gore.</p> <p>4. Ako članovi tima pokrenu postupak, ne mogu se pozvati na imunitet od jurisdikcije u pogledu bilo kakve protivtužbe direktno povezane s glavnom tužbom.</p> <p>5. Prostorije, uključujući stambene prostorije, prevozna sredstva, sredstva komunikacije i imovina, uključujući svu prepisku, dokumenta, lične isprave i imovinu članova tima, su nepovredivi, osim u slučaju mjera izvršenja koje su dopuštene u skladu sa stavom 10.</p> <p>6. Crna Gora odgovorna je za svu štetu koju članovi tima prouzrokuju trećim stranama pri vršenju svojih službenih funkcija.</p> <p>7. Ako je takva šteta prouzrokovana krajnjom nepažnjom ili namjernim nedoličnim ponašanjem ili nije izazvana pri vršenju službenih dužnosti člana tima koji je član statutarnog osoblja, Crna Gora može zatražiti, preko izvršnog direktora, da štetu nadoknadi Agencija.</p> <p>Ako je takva šteta izazvana krajnjom nepažnjom ili namjernim nedoličnim ponašanjem ili nije izazvana pri vršenju službenih dužnosti člana tima koji nije član statutarnog osoblja, Crna Gora može zatražiti, preko izvršnog direktora, da štetu nadoknadi dotična matična država članica.</p> <p>8. Ni jedna strana, ni država članica učesnica, ni Agencija nisu odgovorne za štetu prouzrokovanu u</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Crnoj Gori zbog slučaja više sile koji je van njene kontrole.

9. Članovi tima nisu dužni da svjedoče u sudskim postupcima u Crnoj Gori. Članovi tima mogu svjedočiti u vidu izjave podnesene u skladu sa procesnim pravom Crne Gore. Podnošenje takve izjave ne utiče na imunitet predviđen prema stavu 3.

10. U odnosu na članove tima ne smiju se preduzimati nikakve mjere izvršenja, osim ako su protiv njih pokrenuti krivični, građanski ili upravni postupci koji nisu povezani sa službenim funkcijama. Imovina članova tima za koju izvršni direktor potvrdi da je potrebna za vršenje njihovih službenih dužnosti ne može se zaplijeniti radi izvršenja presude, odluke ili naloga. Članovi tima u krivičnim, građanskim ili upravnim postupcima ne podliježu nikakvim ograničenjima u pogledu njihove lične slobode, kao ni drugim mjerama ograničavanja.

11. Kad je riječ o uslugama pruženima Agenciji, na članove tima ne primjenjuju se odredbe o socijalnom osiguranju koje u Crnoj Gori mogu biti na snazi.

12. Plata i prihodi koje članovima tima isplaćuju Agencija i/ili matične države članice, kao i svi prihodi koje članovi tima primaju izvan Crne Gore, ne oporezuju se ni u kojem obliku u Crnoj Gori.

13. Crna Gora dopušta unos predmeta za ličnu upotrebu članovima tima i odobrava izuzeće od svih carina, poreza i povezanih naknada, osim naknada za skladištenje, prevoz i slične usluge u vezi s takvim predmetima. Crna gora dopušta i izvoz takvih predmeta.

14. Lični prtljag članova tima izuzet je od pregleda sve dok ne postoje ozbiljni razlozi za sumnju da sadrže

	predmete koji nisu namijenjeni njihovoj ličnoj upotrebi ili predmete čiji je uvoz ili izvoz zabranjen zakonom ili podliježe propisima Crne Gore o karantini. Pregled takvog ličnog prtljaga obavlja se isključivo u prisustvu dotičnih članova tima ili ovlaštenog predstavnika Agencije.			
Članovi 85-97	<i>Neprenosivo</i>			
Član 98. Postupci pred Sudom 1. Postupci pred Sudom mogu se pokrenuti radi poništenja akata Agencije s pravnim učinkom prema trećima, u skladu s člankom 263. UFEU-a, i radi propuštanja djelovanja, u skladu s člankom 265. UFEU-a, radi izvanugovorne odgovornosti za štetu koju je prouzročila Agencija te, na temelju klauzule o arbitraži, radi ugovorne odgovornosti za štetu prouzročenu djelovanjem Agencije, u skladu s člankom 340. UFEU-a. 2. Agencija poduzima potrebne mjere kako bi postupila u skladu s presudama Suda.				
Član 99-107	Neprenosivo			
Član 108.	Definicije Član 2 Za potrebe ovog Sporazuma primjenjuju se sljedeće definicije:	Potpuno usklađeno		

	8) „savjetodavni forum” znači savjetodavno tijelo osnovane od strane Agencije u skladu sa članom 108 Regulative (EU) 2019/1896;			
Članovi od 109-124	Neprenosivo			
Prilog I	Neprenosivo			
Prilog II	Neprenosivo			
Prilog III	Neprenosivo			
Prilog IV	Neprenosivo			
Prilog V	<p style="text-align: center;">Članovi tima Član 10</p> <p>1. Članovi tima ovlašćeni su da obavljaju zadatke opisane u operativnom planu, uključujući i one za koje su potrebna izvršna ovlašćenja.</p> <p>2. Pri obavljanju svojih zadataka i izvršavanju svojih ovlašćenja, članovi tima pridržavaju se zakona i drugih propisa Crne Gore i primjenjivog međunarodnog prava i prava Europske unije.</p> <p>3. Članovi tima mogu obavljati zadatke i izvršavati ovlašćenja na teritoriji Crne Gore samo na osnovu instrukcija i u prisustvu organa za upravljanje granicama Crne Gore. Crna Gora može ovlastiti članove tima za obavljanje posebnih zadataka i izvršavanje posebnih ovlašćenja na svojoj teritoriji u odsustvu svojih organa za upravljanje granicom, uz saglasnost Agencije ili matične države članice, po potrebi.</p> <p>4. Članovi tima koji su statutarno osoblje, pri obavljanju svojih zadataka i izvršavanju svojih ovlašćenja nose uniformu stalnog korpusa evropske</p>	Potpuno usklađeno		

<p>granične i obalske straže, osim ako je drugačije navedeno u operativnom planu.</p> <p>Članovi tima koji nisu statutarno osoblje, pri obavljanju svojih zadataka i izvršavanju svojih ovlaštenja nose nacionalnu uniformu, osim ako je drugačije navedeno u operativnom planu.</p> <p>Dok su na dužnosti, članovi tima na uniformama nose i vidljivu oznaku za ličnu identifikaciju i plavu vrpču na svojoj uniformi s oznakama Evropske unije i Agencije.</p> <p>5. Crna Gora ovlašćuje relevantne članove tima za obavljanje zadataka za vrijeme operativne aktivnosti za koje je potrebna upotreba sile, uključujući nošenje i upotrebu službenog oružja, municije i drugih sredstava prinude, u skladu sa relevantnim odredbama operativnog plana, uzimajući u obzir da:</p> <p>a) članovi tima koji su statutarno osoblje, mogu nositi i koristiti službeno oružje, municiju i druga sredstva prinude uz saglasnost Agencije.</p> <p>b) članovi tima koji nisu statutarno osoblje, mogu nositi i koristiti službeno oružje, municiju i druga sredstva prinude uz saglasnost relevantne matične države članice.</p> <p>6. Upotreba sile, uključujući nošenje i upotrebu službenog oružja, municije i drugih sredstava prinude, vrši se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Crne Gore i u prisustvu organa za upravljanje granicama Crne Gore. Crna Gora može ovlastiti članove tima za upotrebu sile u odsustvu relevantnog organa za upravljanje granicama Crne Gore, uzimajući u obzir da:</p> <p>(a) za članove tima koji su statutarno osoblje, takvo odobrenje za upotrebu sile u odsustvu organa za</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>upravljanje granicama Crne Gore, podliježe saglasnosti Agencije;</p> <p>(b) za članove tima koji nisu statutarno osoblje, takvo odobrenje za upotrebu sile u odsustvu organa za upravljanje granicama Crne Gore podliježe saglasnosti relevantne matične države članice.</p> <p>Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz nacionalnog zakonodavstva Crne Gore, svaka upotreba sile od strane članova tima mora biti nužna i proporcionalna i u potpunosti u skladu sa primjenjivim međunarodnim pravom, pravom Europske unije i nacionalnim pravom, uključujući, posebno, zahtjeve utvrđene u Prilogu V Regulative (EU) 2019/1896.</p> <p>7. Agencija, prije raspoređivanja članova tima, obavještava Crnu Goru o službenom oružju, municiji i drugoj opremi koju članovi tima mogu nositi, u skladu sa stavom 5. Crna Gora može zabraniti nošenje određenog službenog oružja, municije i druge opreme pod uslovom da njen zakon primjenjuje istu zabranu na vlastite organe upravljanja granicom. Crna Gora, prije raspoređivanja članova tima, obavještava Agenciju o dozvoljenom službenom oružju, municiji i opremi kao i o uslovima za njihovu upotrebu. Agencija te informacije stavlja na raspolaganje državama članicama.</p> <p>Crna Gora preduzima potrebne mjere za izdavanje svih potrebnih dozvola za oružje i olakšavanje uvoza, izvoza, prevoza i skladištenja oružja, municije i druge opreme na raspolaganju članovima tima, na zahtjev Agencije. Procedura izdavanja dozvola za oružje utvrđuje se u operativnom planu.</p> <p>8. Službeno oružje, municija i oprema mogu se upotrijebiti u skladu sa nacionalnim pravom Crne</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>Gore, poštujući relevantna načela međunarodnog prava i prava Europske unije, u slučaju legitimne samoobrane i legitimne odbrane članova tima ili drugih lica.</p> <p>9. Crna Gora može članovima tima omogućiti uvid u svoje nacionalne baze podataka ako je to potrebno za ispunjenje operativnih ciljeva utvrđenih u operativnom planu. Crna Gora vodi računa o tome da na efikasan i djelotvoran način omogući pristup tim bazama podataka.</p> <p>Crna Gora, prije raspoređivanja članova tima, obavještava Agenciju o nacionalnim bazama podataka koje se mogu provjeravati.</p> <p>Članovi tima imaju uvid samo u one podatke koji su potrebni za obavljanje njihovih zadataka i izvršavanje njihovih ovlaštenja. Pristup bazama podataka vrši se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Crne Gore o zaštiti podataka i ovim Sporazumom.</p> <p>10. Za sprovođenje operativnih aktivnosti, Crna Gora raspoređuje službenike Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije Crne Gore koji mogu i žele da komuniciraju na engleskom jeziku, kako bi obavljali koordinacionu ulogu u ime Crne Gore, a u skladu sa operativnim planom.</p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--